

Skupština
opštine
Lopare



SLUŽBENI GLASNIK

Broj 7.
Godina XIV
Lopare, 3. VII 1978.

Glasnik
izlazi
po
potrebi

Skupština opštine Lopare

S L U Z B E N I
G L A S N I K
O P Š T I N E
L O P A R E

Godina XIV

Broj: 7

Lopare, 3.7.1978. godine

Glasnik izdaje Skupština
opštine Lopare, a uređuje
Stručna služba Skupštine
opštine Lopare.

Glasnik izlazi po potrebi.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE LOPARE

Godina XIV

Broj: 7

Lopare, 3.7.1978.

S A D R Z A J

1. ODLUKA o zaduženju opštine Lopare radi realizacije plana razvoja teritorijalne odbrane,
2. ODLUKA o porezu na sredstva zajedničke potrošnje,
3. ODLUKA o zanatskim radnjama koje radni čovjek može osnovati ako je stručno osposobljen,
4. ZAKLJUČAK o formiranju jedinice i sastav opštene narodne odbrane i društvene samozaštite u mjesnim zajednicama i organizacijama udruženog rada na području opštine Lopare,
5. ZAKLJUČAK o odobravanju prodaje zemljišta društvene svojine,
6. ZAKLJUČAK o odobravanju prodaje zemljišta društvene svojine,
7. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Opštinskog suda za prekršaje u Loparama,
8. RJEŠENJE o izboru predsjednika Opštinskog suda za prekršaje u Loparama,
9. RJEŠENJE o izboru sudija u Opštinski sud u Tuzli,
10. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika Opštinskog javnog tužioca,
11. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Osnovne škole "Fadić Jahić - Španac" u Vražićima,
12. RJEŠENJE o delegiranju delegata u Savjet Regionalnog medicinskog centra Tuzla,
13. RJEŠENJE o izboru delegata u Skupštinu Samoupravne interesne zajednice za regionalne puteve Tuzla,

14. RJEŠENJE o imenovanju člana Koordinacionog tijela za podsticanje i usmjeravanje aktivnosti na ostvarivanju politike bržeg privrednog razvoja izrazito nerazvijenih opština,
15. RJEŠENJE o imenovanju Opštinskog štaba za jedinice i sastave opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u organizacijama udruženog rada i mjesnim zajednicama,
16. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na Statut osnovne zajednice zdravstvenog osiguranja Lopare,
17. RJEŠENJE o davanju saglasnosti Skupštini opštine Tuzla da potvrdi Statut samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla,
18. RJEŠENJE o davanju saglasnosti Skupštini opštine Tuzla da potvrdi Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla,
19. RJEŠENJE o dodjeli na raspolaganje poljoprivrednog zemljišta PZ Lopare,
20. RJEŠENJE o dodjeli na raspolaganje poljoprivrednog zemljišta PZ Lopare,
21. RJEŠENJE o dodjeli na raspolaganje poljoprivrednog zemljišta PZ Lopare,
22. RJEŠENJE o dodjeli na raspolaganje poljoprivrednog zemljišta PZ Lopare,
23. RJEŠENJE o stavljanju van snage zaključka Skupštine opštine Lopare br. 01-18/1,
24. RJEŠENJE o stavljanju van snage zaključka Skupštine opštine Lopare br. 463-04/7-27,
25. RJEŠENJE o izuzimanju neizgradjenog građevinskog zemljišta od Tojić pok. Cvijetina i njegovih nasljednika,
26. RJEŠENJE o dodjeli zemljišta OOUR Šumarstvu "Hojeveca" Lopare,
27. RJEŠENJE o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju sportskih objekata u Bobetinom Brdu.

28. RJEŠENJE o imenovanju Opštinskog štaba za jedinice i sastave opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u organizacijama udruženog rada i mjesnim zajednicama.
29. RJEŠENJE o imenovanju Opštinskog štaba teritorijalne odbrane.
30. RJEŠENJE o imenovanju Opštinskog štaba teritorijalne odbrane.

Na osnovu člana 24o. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća udruženog rada i Društveno-političkog vijeća, u ravnopravnom djelokrugu, održanoj 29. juna 1978. godine, donosi

O D L U K U

O ZADUŽENJU SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE RADI REALIZACIJE PLANA RAZVOJA TERITORIJALNE ODBRANE

Član 1.

Radi realizacije Plana razvoja teritorijalne odbrane u opštini Lopare u periodu 1976 - 1980 godine, Skupština opštine Lopare ovlašćuje Socijalističku Republiku Bosnu i Hercegovinu da se za njen račun može zadužiti kod Narodne banke Jugoslavije - Vojnog servisa - Beograd u iznosu od 400.000 dinara.

Član 2.

Ovlašćuje se AGIĆ MUHIDIN, predsjednik Skupštine opštine Lopare da u ime opštine Lopare zaključi ugovor sa ovlaštenim organom Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, u kojem će se utvrditi prava i obaveze Republike i opštine u vezi sa korišćenjem i vraćanjem kredita.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: o23-o2-183

Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
Sreto Gavrić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 4. Zakona o porezu na sredstva zajedničke potrošnje ("Službeni list SRBiH", broj 9/78), člana 243. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća, održanoj dana 29. juna 1978. godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U

O POREZU NA SREDSTVA ZAJEDNIČKE POTROŠNJE

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se stopa za plaćanje poreza na sredstva zajedničke potrošnje koja osnovne organizacije udruženog rada i druge organizacije udruženog rada, ugovorne organizacije udruženog rada, radne zajednice, banke, zajednice osiguranja imovine i lica i druge finansijske organizacije, zemljoradničke i druge zadruge, samoupravne interesne zajednice, mjesne zajednice i druge samoupravne organizacije i zajednice i njihova udruženja, organi, organizacije i fondovi društveno-političkih zajednica, Služba društvenog knjigovodstva, društveno-političke organizacije, društvene organizacije i druga društveno-pravna lica kao i druge organizacije i zajednice koje koriste društvena sredstva, upotrijebe u skladu sa važećim propisima i svojim opštim aktima.

Član 2.

Porez na sredstva zajedničke potrošnje plaća se prilikom upotrebe tih sredstava po stopi 7,5% ukoliko nisu oslobođena plaćanja poreza po članu 6. Zakona o porezu na sredstva zajedničke potrošnje.

Član 3.

Porez na sredstva zajedničke potrošnje je prihod budžeta opštine, a uplaćuju ga korisnici društvenih sredstava čije je sjedište na području opštine Lopare.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu trećeg dana po objavljivanju u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: o23-o2-221
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA
Mehmedalija Šadić, s.r.

PREDSJEDNIK
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
Sreto Gavrić, s.r.

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o obavljanju zanatskih djelatnosti samostalnim ličnim radom sredstvima u svojini građana ("Službeni list SRBiH", broj 19/77) i člana 236. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća udruženog rada od 29.6.1978. godine, d o n o s i

O D L U K U

O ZANATSKIM RADNJAMA KOJE RADNI ČOVJEK
MOŽE OSNOVATI AKO JE STRUČNO OSPOSOBLJEN

Član 1.

Ovom odlukom se utvrđuju zanatske radnje koje radni čovjek može osnovati i ako nema stručnu spremu kvalifikovanog radnika, s tim da je stručno osposobljen za obavljanje te djelatnosti.

Član 2.

Stručno osposobljenim se smatra onaj radni čovjek koji je položio ispit prema odredbama Zakona o obavljanju zanatskih djelatnosti samostalnim ličnim radom sredstvima u svojini građana ("Službeni list SRBiH", broj 19/77).

Član 3.

Zanatsku radnju mogu osnovati radni ljudi koji su stručno osposobljeni iz sljedećih zanatskih djelatnosti:

- stolarsku,
- mesarsku i kobasičarsku,
- poslastičarsku,
- pekarsku,
- bravarsku,
- instalatersku za vodovod i kanalizaciju,
- tapetarsko-dekoratersku,
- krojačku za mušku odjeću,
- krojačku za žensku odjeću i
- limarsku.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: o23-o2-13o
Datum: 29.6.1978. godine.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 107. Zakona o narodnoj odbrani ("Službeni list SFRJ", broj 22/74), Smjernica Predsjedništva SRBiH i Predsjedništva CK SK BiH za organizovanje, pripremanje i rukovodjenje jedinicama i sastavima ONO i DSZ u mjesnim zajednicama i organizacijama udruženog rada, a na osnovu člana 238. Statuta opštine Lopare, Društveno-političko vijeće Skupštine opštine Lopare na svojoj sjednici održanoj dana 29.6.1978. godine, d o n i j e l o j e

Z A K L J U Č A K

O FORMIRANJU JEDINICA I SASTAV OPŠTENARODNE ODBRANE I DRUŠTVENE SAMOZAŠTITE U MJESNIM ZAJEDNICAMA I ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA NA PODRUČJU OPŠTINE LOPARE

I.

Obavezuju se Savjeti skupština mjesnih zajednica i Radnički savjeti organizacija udruženog rada na području opštine Lopare, da donesu Odluke o formiranju jedinica i sastava opštenarodne odbrane i društvene samozaštite na području svoje mjesne zajednice, odnosno organizacije udruženog rada.

II

Prilikom donošenja Odluke o brojnom sastavu, veličini jedinica i imenovanju starješina u ovim sastavima, savjeti mjesnih zajednica, odnosno radnički savjeti organizacija udruženog rada, dužni su da izvrše prethodnu konsultaciju sa komandantom Opštinskog štaba jedinica i sastava opštenarodne odbrane i društvene samozaštite.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 023-02/4-230
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
Sreto Gavrić, s.r.

Na osnovu člana 32. stav 2. Zakona o prometu zemljišta i zgrada ("Službeni list SFRJ", broj 43/65, 57/65 i 17/67), i člana 178. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 5/74), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća udruženog rada, donijela je dana 29.6.1978. godine

Z A K L J U Č A K

Odobrava se prodaja poljoprivrednog zemljišta društvene svojine čiji je organ raspolaganja Skupština opštine Lopare i to:

- k.č. br. 136/1 oranica zv. "Smiljevac" u površini od 14.465 m2 upisana u zk. ul. br. 26 K.O. Smiljevac
- k.č. br. 206 oranica zv. "Smiljevac" u površini od 13.800 m2 upisana u zk. ul. br. 26 K.O. Smiljevac.

Prodaja navedenog zemljišta izvršiće se putem javne licitacije.

Na osnovu ovog zaključka predsjednik Skupštine opštine zaključuje ugovor o prodaji navedenog zemljišta.

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Sekretarijata Narodnog odbora opštine Čelić izdvojene su u poljoprivredni zemljišni fond društvene svojine kao višak iznad 100 dunuma od Mirković Jove, sina pok. Vojina iz Smiljevca sljedeće zemljište i to:

- k.č. br. 136/1 oranica zv. "Smiljevac" u površini od 14.465 m2 upisana u zk. ul. br. 26 K.O. Smiljevac i
- k.č. br. 206 oranica zv. "Smiljevac" u površini od 13.800 m2 upisana u zk. ul. br. 26 K.O. Smiljevac.

Rješenje o izdvajanju navedenog zemljišta postalo je pravosnažno, a zaključkom Opštinskog sekretarijata za privredu i društvene djelatnosti SO-e Lopare broj 472-o4/III-2-219/60 od 18. oktobra 1977. godine naloženo je da Jovo Mirković napusti navedeno zemljište. Navedeno zemljište ponudjeno je da bez naknade primi Poljoprivredna zadruga "Majevicaprodukt" Čelić, ali ista nije ni do danas dan htjela podnijeti zahtjev da joj se dodjeli navedeno zemljište.

Pošto ima lica zainteresovanih za kupovinu navedenog zemljišta, a Zadruga u Čeliću nije pokazala interesa za dodjelu prenosa prava raspolaganja bez naknade, to je Skupština odlučila u smislu člana 32. Zakona o prometu zemljišta i zgrada ("Službeni list SFRJ" broj 43/65, 57/65 i 17/67) da putem javne licitacije proda navedeno zemljište.

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 472-o4/III-2-219/60
Datum: 29.6.1978. godine.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 32. stav 2. Zakona o prometu zemljišta i zgrada ("Službeni list SFRJ", broj 43/65, 57/65 i 17/67) člana 178. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare br. 5/75), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća udruženog rada, donijela je dana 29.6.1978. godine

Z A K L J U Č A K

Odobrava se prodaja poljoprivrednog zemljišta duštvene svojine čiji je organ raspolaganja Skupština opštine Lopare i to:

- k.č. br. 253/1, oranica zv. "Desetci" u površini od 6.800 m² upisana u zk. ul. br. 583 u K.O. Humci,
- k.č. br. 162/2, oranica zv. "Palučak" u površini od 3.400 m² upisana u zk. ul. br. 86 K.O. Brezje.

Prodaja navedenog zemljišta je već izvršena od strane bivše opštine Šibošnica.

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine opštine Lopare da sprovede ovaj zaključak i potpiše odgovarajuće ugovore u cilju prevoda zemljišta na kupca.

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

Bivša opština Šibošnica koja se pripojila opštini Lopare prodala je zemljište navedeno u izreki ovog zaključka kupcu Jović Lazaru, sinu pokojnog Vase iz Brezja o čemu je zaključen ugovor o kupoprodaji. Pošto u vrijeme zaključenja ugovora nije prijavljeno i odobrenje od Narodnog odbora opštine Šibošnica, to ugovor o kupoprodaji nije proveden u zemljišnim knjigama na kupca, jer nije bilo ni mišljenja Javnog pravobranioca iz Tuzle o valjanosti ugovora.

S obzirom da je kupac Jović Lazar, sin pok. Vase iz Brezja pokazao kupoprodajni ugovor koji je ovjeren i potpisan od strane tadašnjeg predsjednika Narodnog odbora opštine Šibošnica to je valjalo izraditi nacrt zaključka kojim bi se odobrila prodaja navedenog zemljišta, a zatim pribaviti mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora od strane Međupštinskog javnog pravobranilaštva Tuzla.

Pošto Javno pravobranilaštvo može dati mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora samo ako postoji zaključak kojim Skupština odobrava prodaju to je Skupština na sjednici odlučila da u smislu člana 32. Zakona o prometu zemljišta i zgrada ("Službeni list SFRJ", broj 43/65, 57/65 i 17/67), donese zaključak kao u dispozitivu.

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 472-o4/III-2-6
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 78. Zakona o prekršajima ("Službeni list SRBiH", broj 29/77) i člana 243. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj: 4/78), Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća od 29. juna 1978. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O RAZRJEŠENJU PREDSEDNIKA OPŠTINSKOG SUDA ZA PREKRŠAJE U LOPARAMA

I

DELIĆ TOMISLAV, iz Lopara, razrješava se dužnosti predsjednika Opštinskog suda za prekršaje u Loparama, zbog toga što je izabran na novu dužnost.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: 023-02-219

Datum: 29.6.1978. godine

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE

Muhidin Agić, s.r.

Na osnovu člana 78. Zakona o prekršajima ("Službeni list SRBiH", broj 29/77), i člana 243. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća od 29. juna 1978. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINSKOG SUDA ZA PREKRŠAJE U LOPARAMA

I.

DAJEVIĆ STANKO, upravni pravnik iz Ugljevika, bira se za predsjednika Opštinskog suda za prekršaje u Loparama.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: o23-o2-22o

Datum: 29.6.1978. godine

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE

Muhidin Agić, s.r.

Na osnovu člana 83. Zakona o redovnim sudovima ("Službeni list SRBiH", broj 31/74) i člana 243. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća, održanoj 29. juna 1978. godine, donosi

R J E Š E N J E

O IZBORU SUDIJA U OPŠTINSKI SUD U TUZLI

I

Za sudije Opštinskog suda u Tuzli biraju se:

1. BLAGOJEVIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik
2. POPOVIĆ JADRANKA, diplomirani pravnik
3. STOJANOVIĆ VEDRANA, diplomirani pravnik
4. NOVAKOVIĆ MILORAD, diplomirani pravnik

II

Za predsjednika Opštinskog suda Tuzla - Odjeljenje u Kladnju, bira se:

1. ZULČIĆ MUGDINA, diplomirani pravnik.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: o23-o2-239

Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE

Muhidin Agić, s.r.

Na osnovu člana 243. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupštine opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća, od 29. juna 1978. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU ZAMJENIKA OPŠTINSKOG JAVNOG TUŽIOCA

I

Za zamjenika Opštinskog javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Tuzli, imenuju se:

1. DŽAFEROVIĆ ALMA,
2. DJUKNIĆ ŽIKO i
3. PELAK ISMET.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: o23-o2-238
Lopare, 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

Na osnovu člana 126. Zakona o osnovnom obrazovanju ("Službeni list SRBiH", broj 23/71), i člana 243. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća od 29.6. 1978. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE DIREKTORA
OSNOVNE ŠKOLE "FADIL JAHIC - ŠPANAC U VRAŽIĆIMA

I

Daje se saglasnost na imenovanje STANAREVIĆ ALEKSANDRA, za direktora Osnovne škole "Fadil Jahić Španac" u Vražićima.

II

Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku opštine Lopare", a stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: o23-o2-151

Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE

Muhidin Agić, s.r.

Na osnovu člana 243. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća, od 29. juna 1978. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O DELEGIRANJU DELEGATA U SAVJET REGIONALNOG MEDICINSKOG CENTRA TUZLA

I

Ispred Skupštine opštine Lopare za delegata u Savjet Regionalnog medicinskog centra u Tuzli delegira se ZOGOVIĆ BRANIMIR, ljekar iz Priboja.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: o23-o2-15o

Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE

Muhidin Agić, s.r.

Na osnovu člana 117. Zakona o putevima ("Službeni list SRBiH", broj 30/74) i člana 243. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća, održanog 29.6.1978. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O IZBORU DELEGATA U SKUPŠTINU SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE ZA REGIONALNE PUTEVE TUZLA

I

MITRAŠEVIĆ M. RISTO, bira se za delegata u Skupštinu samoupravne interesne zajednice za regionalne puteve Tuzla.

II

Ovo rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 023-02-241
Datum: 29.6.1978. godine.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

Na osnovu člana 243. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća, od 29. juna 1978. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o imenovanju člana Koordinacionog tijela za podsticanje i usmjeravanje aktivnosti na ostvarivanju politike bržeg privrednog razvoja izrazito nerazvijenih opština

I

DELIĆ TOMISLAV, predsjednik Izvršnog odbora Skupštine opštine Lopare, imenuje se za člana Koordinacionog tijela za podsticanje i usmjeravanje aktivnosti na ostvarivanju politike bržeg privrednog razvoja izrazito nerazvijenih opština.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: o23-o2-237
Lopare, 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

Na osnovu člana 238. Statuta opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78/ i člana 5. Odluke o Opštinskom štabu za jedinice i sastave opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u organizacijama udruženog rada i mjesnim zajednicama /"Službeni glasnik opštine lopare", broj 6/1-78/, Skupština opštine Lopare na odvojenoj sjednici Društveno-političkog vijeća, održanoj 29. juna 1973. godine,
d o n o s i

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA JEDINICE I SASTAVE OPŠTENARODNE ODBRANE I DRUŠTVENE SAMOZAŠTITE U ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA I MJESNIM ZAJEDNICAMA

I

U Opštinski štab za jedinice i sastave opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u organizacijama udruženog rada i mjesnim zajednicama, imenuju se:

1. ČAVLJIĆ HAZIM, za komandanta štaba,
2. KNEŽEVIĆ ADAM, za političkog komesara i rukovodioca Saveza komunista,
3. TUPKOVIC HANZA, za načelnika štaba
4. ILIĆ JOVO, za pomoćnika komandanta za obavještano-bezbjednosne poslove,
5. TEŠIĆ VASILIJ, za pomoćnika komandanta za vojno-stručnu obuku,
6. SANDIĆ BRANKO, za člana
7. LJALJIĆ MUHAMED, za člana
8. PAJKANOVIC DRAGO, za člana.

II

Po jednog člana štaba, imenovaće:

1. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SSO LOPARE,
2. OPŠTINSKA KONFERENCIJA ZA PITANJA DRUŠTVENOG POLOŽAJA ŽENA LOPARE.

III

Komandanti rejonskih štabova jedinica i sastava opštenarodne odbrane, društvene samozaštite su članovi štaba po položaju.

IV

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 023-02/4-229
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
Sreto Gavrić, s.r.

Na osnovu člana 236. Statuta opštine Lopare ("Slu-
žbeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Vijeće udruženog rada
Skupštine opštine Lopare na sjednici od 29.6.1978. godine,
d o n o s i

R J E Š E N J E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT OSNOVNE
ZAJEDNICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA LOPARE

I

Daje se saglasnost na Statut osnovne zajednice zdrav-
stvenog osiguranja Lopare.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a obja-
viće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: o23-o2-214
Datum: 29.6.1978. godine.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 236. Statuta opštine Lopare,
("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Vijeće udruženo-
nog rada Skupštine opštine Lopare na sjednici od 29.6.1978. go-
dine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O DAVANJU SAGLASNOSTI SKUPŠTINI OPŠTINE TUZLA
DA POTVRDI STATUT SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJE-
DNICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLA

I

Daje se saglasnost Skupštini opštine Tuzla da potvrdi
Statut samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja
Tuzla.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a obja-
viće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: o23-o2-212

Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK

VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 58. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla, Opština Osnovne zajednice zdravstvenog osiguranja Lopare, na zajedničkoj sjednici vijeća održanoj dana 27. aprila 1978. godine,
d o n o s i

S T A T U T

OSNOVNE ZAJEDNICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA L O P A R E

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Osnovna zajednica zdravstvenog osiguranja Lopare /u daljem tekstu: Osnovna zajednica/ je oblik samoupravnog interesnog organizovanja u okviru Samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla /u daljem tekstu: Zajednica/ u koju su se osnivači - radnici i drugi radni ljudi i njihove organizacije /u daljem tekstu: Članovi Zajednice/ sa područja opštine Lopare organizovali radi što neposrednijeg ostvarivanja svojih samoupravnih prava i interesa u oblasti zdravstva pod uslovima utvrdjenim Samoupravnim sporazumom o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla /u daljem tekstu: Samoupravni sporazum o osnivanju Zajednice/.

Član 2.

Ovim Statutom reguliše se samoupravno organizovanje, prava, obaveze i odgovornosti u Osnovnoj zajednici, ostvarivanje i zaštita prava, utvrđivanje, uskladjivanje i ostvarivanje zajedničkih potreba, međusobni odnosi u slobodnoj razmjeni rada, sredstva za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i druga pitanja predviđena Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice.

Član 3.

Naziv Osnovne zajednice je: Samoupravna interesna zajednica zdravstvenog osiguranja Tuzla -- Osnovna zajednica Lopare

Sjedište Osnovne zajednice je u Loparama.

Osnovna zajednica ima svojstvo pravnog lica i registruje se kod Okružnog privrednog suda Tuzla.

Član 4.

Osnovna zajednica Lopare ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa slijedećim tekstom:

a/ u spoljnjem krugu: "Samoupravna interesna zajednica zdravstvenog osiguranja Tuzla",

b/ u unutrašnjem krugu: "Osnovna zajednica",

c/ u sredini pečata: L o p a r e.

Štambilj Osnovne zajednice je pravougaonog oblika, veličine 70x25 mm sa tekstom: "Samoupravna interesna zajednica zdravstvenog osiguranja Tuzla -- Osnovna zajednica Lopare", koji se nalazi u gornjem dijelu. U lijevom uglu je tekst: "Primljeno", a ispod toga oznaka "Organizaciona jedinica", a u produženju "broj", "prilog" i "vrijednost". Ispod ovog teksta ostaju upražnjena četiri polja za upisivanje podataka.

Broj pečata i štambilja i način njihove upotrebe utvrdiće rukovodilac Radne zajednice za obavljanje administrativno-stručnih poslova Zajednice.

Član 5.

Osnovna zajednica je osnovnik oblik samoupravnog interesnog organizovanja i povezivanja u kojoj članovi Zajednice neposredno ostvaruju svoja samoupravna prava i interese i odlučuju o njima, neposredno vrše slobodnu razmjenu rada i uređuju ostale međusobne odnose.

U Osnovnoj zajednici se:

1. odlučuje o sprovođenju zdravstvenog osiguranja;
2. rješava o pravima i obavezama osiguranih lica;
3. odlučuje o upotrebi sredstava koja ona ostvari u skladu sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice;
4. utvrđuju uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu;
5. utvrđuju svi odnosi u slobodnoj razmjeni rada korisnika i davalaca usluga u skladu sa osnovama i mjerilima za slobodnu razmjenu rada utvrđenim u Zajednici;
6. utvrđuje politika razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite i zdravstvene djelatnosti;
7. utvrđuje plan i program zdravstvene zaštite i zdravstvene djelatnosti za područje Osnovne zajednice;
8. odlučuje ravnopravno sa nadležnim vijećima Skupštine opštine Lopare o pitanjima iz oblasti zdravstva koja su u nadležnosti Skupštine opštine;
9. raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima koja proizilaze iz uloge i funkcije Osnovne zajednice;
10. ostala prava članovi Zajednice ostvaruju u Zajednici u skladu sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice, njenim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima.

II SAMOUPRAVNO ORGANIZOVANJE OSNOVNE ZAJEDNICE

Član 6.

Samoupravljanje u Osnovnoj zajednici radnici i drugi radni ljudi koji se osiguravaju i radnici u zdravstvenim organizacijama ostvaruju ličnim izjašnjavanjem na svojim zborovima, referendumom i drugim oblicima ličnog izjašnjavanja, preko svojih delegacija i delegata u Skupštini Osnovne zajednice i Zajednice u skladu sa Zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice, Statutom Zajednice i ovim Statutom.

a/ Skupština Osnovne zajednice

Član 7.

Poslovima Osnovne zajednice upravlja Skupština Osnovne zajednice /u daljem tekstu: Skupština/.

Skupština ima tri vijeća:

- Vijeće radnika,
- Vijeće zemljoradnika i
- Vijeće radnika u zdravstvenim organizacijama.

Vijeće radnika čine delegati delegirani iz delegacija radnika, radnih ljudi samostalnih djelatnosti i radnika kod kojih zaposlenih i uživalaca penzija.

Vijeće zemljoradnika čine delegati delegirani iz delegacija zemljoradnika.

Vijeće radnika u zdravstvenim organizacijama čine delegati delegirani iz delegacija radnika u zdravstvenim organizacijama.

Član 8.

Skupština Osnovne zajednice ima 30 delegata.

Vijeće radnika ima 11 delegata, Vijeće zemljoradnika 14, a Vijeće radnika u zdravstvenim organizacijama 5 delegata.

Skupština odlukom utvrđuje koje delegacije delegiraju samostalno jednog ili više delegata, a koje zajedno sa drugim delegiraju zajedničkog delegata, polazeći od toga da se obezbijedi što uspješniji rad delegata u Skupštini.

Član 9.

Poslove iz nadležnosti Skupštine vijeća vrše na zajedničkoj sjednici, ravnopravno na odvojenim sjednicama i svako vijeće samostalno, u skladu sa zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i ovim Statutom.

Član 10.

Skupština na zajedničkoj sjednici vijeća:

1. donosi Statut Osnovne zajednice;
2. odlučuje ravnopravno sa nadležnim vijećem Skupštine opštine Lopare o pitanjima iz oblasti zdravstva koja su u nadležnosti Skupštine opštine;
3. utvrđuje uslove, način i postupak ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu;
4. učestvuje u utvrđivanju politike razvoja zdravstva i sprovođenja zdravstvenog osiguranja u Zajednici i u donošenju njenih samoupravnih opštih akata;
5. preduzima mjere za efikasnije i racionalnije sprovođenje zdravstvenog osiguranja u Osnovnoj zajednici;
6. ostvaruje saradnju sa Skupštinom opštine Lopare, društveno-političkim organizacijama i zajednicama na svom području u cilju uspješnijeg sprovođenja zdravstvenog osiguranja;
7. razmatra informacije i izvještaje o poslovanju Osnovne zajednice;
8. razmatra informacije i izvještaje o poslovanju Zajednice, o zdravstvenom stanju stanovništva i o ostvarivanju programa zdravstvene zaštite stanovništva;
9. delegira predstavnike Osnovne zajednice u organe i organizacije u kojima je predviđeno učešće njenih predstavnika;
10. bira predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, Izvršni odbor i druge organe, odbore i komisije Skupštine;
11. imenuje sekretara Osnovne zajednice;
12. donosi poslovnik o svom radu;
13. raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, Samoupravnim sporazu om o osnivanju Zajednice i ovim Statutom, kao i o pitanjima koja nisu u nadležnosti vijeća da o njima ravnopravno i samostalno odlučuju.

Član 11.

Vijeća Skupštine ravnopravno:

1. donose planove i programe zdravstvene zaštite;
2. odlučuje o uređivanju međusobnih odnosa u slobodnoj razmjeni rada korisnika i davalaca zdravstvenih usluga u skladu sa osnovama i mjerilima za slobodnu razmjenu rada utvrdjenim u Zajednici;
3. odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i ovim Statutom.

Član 12.

Kada vijeća ravnopravno odlučuju o određenim pitanjima odluka se smatra donesenom ako je usvojena u istom tekstu u svim vijećima. Ako vijeća ne usvoje odluku u istom tekstu sprovodi se postupak usaglašavanja stavova predviđen Poslovníkom.

Ako se u smislu prethodnog stava ne donese odluka o tako hitnom i značajnom pitanju da od njega bitno zavisi rad Osnovne zajednice, vijeća na zajedničkoj sjednici mogu odrediti privremene mjere koje će se sprovoditi dok se sporno pitanje ne riješi.

Član 13.

Vijeće radnika i Vijeće zemljoradnika samostalno:

1. odlučuju o korišćenju sredstava zdravstvenog osiguranja radnika odnosno zdravstvenog osiguranja zemljoradnika u skladu sa zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice, ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima;
2. donose finansijski plan i završni račun;
3. odlučuju o ulaganjima raspoloživih sredstava zdravstvenog osiguranja radnika odnosno zemljoradnika u depozit kod banke i o davanju sredstava bez obaveze vraćanja;

4. vrše otpis nenaplativih potraživanja;
5. vrše verifikaciju mandata delegata izabranih u vijeća;
6. donose poslovnik o svom radu;
7. biraju predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća, odbore i komisije vijeća;
8. raspravljaju i odlučuju i o drugim pitanjima kada to predviđeno Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i ovim Statutom.

Član 14.

Vijeće radnika u zdravstvenim organizacijama samostalno:

1. prati ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica i preduzima potrebne mjere;
2. vrši verifikaciju mandata izabranim delegatima u vijeće;
3. bira predsjednika, zamjenika predsjednika, odbore i komisije vijeća;
4. donosi poslovnik o svom radu;
5. vrši i druge poslove u skladu sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i ovim Statutom.

Član 15.

Svako vijeće Skupštine može drugom vijeću podnijeti prijedlog za donošenje akata iz njegovog djelokruga ili mu dostaviti svoje mišljenje ili prijedlog o pitanju koje razmatra.

Nadležno vijeće dužno je razmotriti prijedlog ili mišljenje drugog vijeća i obavijestiti ga o svom stavu.

Svako vijeće Skupštine, u okviru svog djelokruga, može tražiti izvještaj ili objašnjenje o odredjenom pitanju od Izvršnog odbora, komisije ili sekretara Osnovne zajednice.

Član 16.

Kada vijeća Skupštine ravnopravno razmatraju određeno pitanje ili donose opšti ili drugi akt, mogu odlučiti da o tome vode pretres na zajedničkoj sjednici.

Član 17.

Skupština i vijeća odlučuju na sjednicama.

Odlučivanje se vrši izjašnjavanjem delegata.

Izjašnjavanje u Skupštini, njenim vijećima i organima koje obrazuje je javno, osim ako poslovníkom ili zaključkom Skupštine odnosno vijeća nije određeno da se glasa tajno.

Vijeća punovažno odlučuju ako je na sjednici prisutna većina delegata, a Skupština ako je zajedničkoj sjednici prisutna većina delegata svakog vijeća.

Odluke su punovažne ako se za njih izjasnila većina delegiranih delegata, osim ako je zakonom ili ovim Statutom predviđeno da se odluka donosi posebnom većinom.

Član 18.

Svaki delegat ima pravo da u svome vijeću i u Skupštini podnosi prijedloge opštih i drugih akata i pokreće druga pitanja iz djelokruga rada vijeća ili Skupštine.

Član 19.

Skupština i vijeća imaju poslovnik o radu kojim se uređuje način rada, organizacija pripremanja i održavanja sjednica, postupak predlaganja, raspravljanja i odlučivanja, prava i dužnosti delegata na sjednicama, vođenje zapisnika, potpisivanje usvojenih akata i druga pitanja.

Član 20.

Skupština i njena vijeća biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednik Skupštine, predsjednici vijeća i njihovi zamjenici biraju se iz reda delegata na četiri godine, ali se u opravdanim slučajevima mogu razriješiti i prije isteka toga roka.

Predsjednik Skupštine predstavlja Skupštinu, saziva zajedničku sjednicu vijeća i predsjedava im, stara se o pripremanju zajedničkih sjednica i o izvršavanju odluka i zaključaka, stara se o primjeni poslovnika o radu Skupštine, potpisuje akta koja se donose na zajedničkoj sjednici vijeća i zajedno sa predsjednicima vijeća potpisuje akta koja su donijela vijeća, sarađuje sa predstavnicima drugih zajednica, organa i organizacija, vrši i druge poslove predviđene ovim Statutom, Poslovníkom i drugim aktima Osnovne zajednice.

Predsjednik vijeća saziva sjednice vijeća, predsjedava im, stara se o njihovom pripremanju, o sprovođenju zaključaka, o primjeni poslovnika o radu vijeća, vrši i druge poslove predviđene poslovníkom, odlukama i zaključcima vijeća.

Predsjednik vijeća dužan je sazvati sjednicu i na traženje predsjednika Skupštine. Ako predsjednik vijeća ne sazove sjednicu, predsjednik Skupštine može je sam sazvati.

Zamjenici predsjednika pomažu predsjednicima u vršenju njihovih prava i dužnosti, a zamjenjuju ih za vrijeme odsutnosti, spriječenosti i u drugim slučajevima ako se za to ukaže potreba.

Za svoj rad predsjednici i njihovi zamjenici odgovorni su Skupštini odnosno vijećima.

b/ Organi Skupštine

Član 21.

Za vršenje odredjenih poslova u ostvarivanju prava i dužnosti Skupštine obrazuju se:

1. Izvršni odbor;
2. Kadrovska komisija;
3. Komisija za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu.

Izvršni odbor i Kadrovska komisija biraju se iz reda delegata u Skupštini.

Skupština, vijeća i Izvršni odbor mogu po potrebi, za vršenje određenih poslova i zadataka, obrazovati komisije ili stručne grupe, čije dužnosti i prava odredjuju aktom o njihovom obrazovanju.

Član 22.

U Osnovnoj zajednici obrazuje se Izvršni odbor kao kolegijalni izvršni organ Skupštine Osnovne zajednice.

Izvršni odbor Skupštine:

1. Prati sprovođenje zdravstvenog osiguranja u Osnovnoj zajednici, njeno poslovanje, te u skladu sa utvrdjenim stavovima Skupštine predlaže potrebne mjere;
2. sprovodi politiku koju utvrđjuje Skupština;
3. utvrđuje prijedloge materijala, opštih akata, odluka i zaključaka koje razmatra i donosi Skupština na zajedničkoj sjednici i na sjednicama vijeća, a ima pravo da daje mišljenje i o prijedlozima koje podnese drugi predlagač;
4. stara se o izvršenju programa rada Skupštine i njenih organa;
5. stara se o blagovremenom i pravilnom izvršavanju Statuta i drugih samoupravnih opštih akata, odluka i zaključaka koje Skupština donosi na zajedničkoj sjednici i na sjednicama vijeća;
6. prati obavljanje administrativno-stručnih poslova, daje smjernice i predlaže mjere za njihovo poboljšanje i unapređenje;
7. razmatra prigovore radnika i drugih radnih ljudi koji se osiguravaju na rad zdravstvenih organizacija i Radne zajednice i preduzima potrebne mjere;
8. donosi Poslovnik o svom radu;
9. vrši i druge poslove utvrdjene ovim Statutom, opštim i drugim aktima i zaključcima Skupštine.

Član 23.

Izvršni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini i podnosi joj izvještaj o svom radu svake godine, ako Skupština drugačije ne odluči.

Član 24.

Izvršni odbor sastoji se od 7 članova koje bira Skupština na zajedničkoj sjednici vijeća iz reda delegata Skupštine.

U Izvršni odbor bira se iz vijeća radnika 3 člana, iz Vijeća zemljoradnika 3 i iz Vijeća radnika u zdravstvenim organizacijama 1 član.

Predsjednik Skupštine, predsjednici vijeća i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

Izvršni odbor bira se za period za koji traje mandat delegata u Skupštini.

Član 25.

Poslove iz svog djelokruga Izvršni odbor vrši na sjednici. Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik koga iz reda svojih članova bira Izvršni odbor. Kada je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. Sjednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova Izvršnog odbora.

Član 26.

Kadrovska komisija sastoji se od pet članova. Dva člana biraju se iz Vijeća radnika, dva iz Vijeća zemljoradnika i jedan iz Vijeća radnika u zdravstvenim organizacijama.

Kadrovska komisija u okviru svoga djelokruga:

1. predlaže kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine i vijeća, za članove Izvršnog odbora i za članove drugih organa, odbora i komisija, koje bira u Skupštine i vijeća;

2. raspisuje konkurs i predlaže kandidate za imenovanje sekretara Osnovne zajednice;

3. predlaže kandidate u slučajevima kada Skupština delegira predstavnike Osnovne zajednice i druge organe, organizacije i zajednice;

4. predlaže članove organa upravljanja i radnike Osnovne zajednice koji obavljaju poslove za Osnovnu zajednicu za pohvale, odlikovanje, nagrade i druga priznanja po kriterijumima koje utvrdi Skupština;

5. vrši i druge poslove iz svog djelokruga utvrdjene ovim Statutom, opštim ili drugim aktima i zaključcima Skupštine.

c/ Odnos Osnovne zajednice sa društveno-političkim organizacijama

Član 27.

Osnovna zajednica ostvaruje stalnu saradnju sa društveno-političkim organizacijama.

- Radi ostvarivanja stalne saradnje organa Osnovne zajednice i organa društveno-političkih organizacija, a u cilju obezbjeđivanja razmjene mišljenja, koordinacije aktivnosti i radi utvrđivanja stavova o svim značajnim pitanjima, a naročito kada se rješavaju najvitalnija pitanja iz oblasti zdravstva i politike slobodne razmjene rada, društveno-političkim organizacijama dostavljaju se ovi materijali radi razmatranja.

- Prijedlozi i mišljenja društveno-političkih organizacija koje one stavljaju povodom dostavljenih materijala ili ostalno u vršenju svoje funkcije, razmatraju se prilikom razmatranja prijedloga i odlučivanja o tim pitanjima.

d/ Delegacije i delegati

Član 28.

Članovi Zajednice neposredno ostvaruju samoupravna prava i dužnosti i organizovano učestvuju u vršenju funkcija Skupštine

Osnovne zajednice i Zajednice preko svojih delegacija i delegata u tim skupštinama.

U vršenju svojih prava i dužnosti delegacije:

1. delegiraju i opozivaju delegate u Skupštinu;
2. razmatraju prijedloge o kojima se odlučuje u Skupštinama Osnovne zajednice i Zajednice;
3. utvrđuju smjernice za rad delegata i, za njihovo učešće u odlučivanju polazeći od interesa i smjernica članova Zajednice koji su obrazovali delegaciju i uvažavajući interese svih ostalih članova Zajednice i opšte društvene interese;
4. obavještavaju članove Zajednice o svom radu i o radu delegata o pitanjima o kojima odlučuju skupštine Osnovne zajednice i Zajednice;
5. pokreću inicijative za donošenje samoupravnih opštih akata i za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz djelokruga skupština Osnovne zajednice i Zajednice;
6. vrši i druga prava i dužnosti utvrđena samoupravnim opštim aktima samoupravne organizacije odnosno zajednice koje su ih birale, Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i ovim Statutom.

Član 29.

U vršenju svojih prava i dužnosti delegacije i delegati saradjuju sa drugim samoupravnim organizacijama, zajednicama i njihovim delegacijama i sa društveno-političkim organizacijama radi rješavanja zajedničkih pitanja i radi iznalaženja rješenja za sporna pitanja, a po potrebi održavaju zajedničke sastanke i savjetovanja uz učešće svih društvenih faktora koji mogu doprinijeti njihovom boljem radu.

Član 30.

Delegati u Skupštini Osnovne zajednice (u daljem tekstu delegati) rade po smjernicama članova Zajednice koji su ih delegirali i njima su odgovorni za svoj rad.

Dužnost i pravo delegata je da izražavaju, zastupaju i iznose mišljenja, stavove i interese svojih samoupravnih organizacija i zajednica i svojih delegacija o svim pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Skupštini Osnovne zajednice i Zajednice.

Član 31.

Delegat je dužan da se stara da se pitanja, o kojima će se raspravljati i odlučivati u Skupštini, blagovremeno razmotre u samoupravnoj organizaciji ili zajednici i u delegaciji čiji je delegat, radi utvrđivanja smjernica za njegov rad.

Delegat ima pravo i dužnost da traži sazivanje sastanka članova Zajednice ili delegacije čiji je delegat, radi raspravljavanja pitanja i utvrđivanja smjernica iz prethodnog stava.

Prilikom razmatranja pitanja o kojima će se odlučivati u Skupštini, delegat je dužan ukativati na cjelinu društvenih odnosa i interesa i na njihovu međusobnu i drugu povezanost.

Delegat ima pravo da daje inicijative za saradnju delegacija radi zajedničkog pretresanja određenih pitanja i usklađivanja stavova o njima.

Član 32.

Ako delegat ocijeni da bi odluka u vijeću ili Skupštini mogla biti donesena protivno smjernicama koje je dobio o određenom pitanju, ima pravo zatražiti da se rasprava i donošenje odluke o tom pitanju odgodi, kako bi se mogao ponovo konsultovati sa svojom delegacijom.

O zahtjevu delegata iz prethodnog stava odlučuje vijeće odnosno Skupština većinom glasova prisutnih delegata.

Član 33.

Delegat ima prava, dužnosti i odgovornosti utvrdjene Ustavom, zakonom, ovim statutom, poslovnikom vijeća i Skupštine i samoupravnim opštim aktima organizacije odnosno zajednice čiji je član.

Samoupravne osnovne organizacije i zajednice svojim samoupravnim opštim aktima bliže utvrđuju prava, dužnosti, odgovornosti i način rada delegacija i delegata i obezbjeđuju uslove za njihov rad.

Član 34.

Delegat ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednicama Skupštine, vijeća, organa i radnih tijela, čiji je član i da učestvuje u njihovom radu i odlučivanju.

Delegat ima pravo da prisustvuje sjednicama vijeća, organa i radnih tijela iako nije njihov član i da učestvuje u njihovom radu, ali bez prava odlučivanja.

Delegat ima pravo i dužnost da sa ostalim delegatima u toku donošenja odluke usaglašava stavove u Skupštini.

Član 35.

Delegat ima pravo:

1. da podnosi prijedloge samoupravnih opštih akata, odluka i preporuka i amandmana na prijedloge tih akata;

2. da bira i da bude biran u organe, radna tijela i na funkcije u Osnovnoj zajednici i da na način predviđen samoupravnim opštim aktima predlaže izbor, imenovanja i razrješenja organa, radnih tijela i funkcionera Osnovne zajednice, Skupštine i njenih vijeća;

3. da u Skupštini, vijeću, njihovim organima i tijelima pokrene i protresa pitanja i pojave od interesa za njihov rad i za ostvarivanje prava i interesa članova Osnovne zajednice iz oblasti zdravstva i zdravstveno osiguranja i da zauzima stavove o njima;

4. da predlaže protresanje pitanja koja se odnose na sprovođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona i drugih propisa, samoupravnih opštih akata, odluka i zaključaka Skupštine i vijeća;

5. da postavlja pitanja i predlaže protresanje pitanja koja se odnose na rad Izvršnog odbora, radnih tijela i sekretara Osnovne zajednice i da predlaže Skupštini odnosno vijeću da traži izvještaj o njihovom radu i o drugim pitanjima iz njihovog djelokruga;

6. da postavlja pitanja i traži protresanje pitanja koja se odnose na rad Osnovne zajednice i delegata Skupštine Osnovne zajednice u Skupštini Zajednice, kao i na rad radne zajednice;

7. da predloži vijeću da ono traži od određene zdravstvene ili druge organizacije obavještenje o pitanjima koja se odnose na sprovođenje zdravstvenog osiguranja i pružanje zdravstvene zaštite članovima Osnovne zajednice i na njen rad u vezi s tim pitanjima;

8. da predlaže protresanje opštih pitanja o stanju i razvoju samoupravljanja, uskladjivanja samoupravnih odnosa i međusobne saradnje u Osnovnoj zajednici i Zajednici, kao i sa drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama;

9. da predlaže zaključivanje društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma o pitanjima značajnim za sprovođenje zdravstvenog osiguranja;

10. da pokrene inicijativu da vijeće čiji je član predloži nadležnom vijeću protresanje određenog pitanja, donošenje ili promjenu samoupravnog opšteg akta, odluke ili preporuke;

11. da pokrene inicijativu u vijeću ili Skupštini da se nadležnoj društveno-političkoj zajednici predloži donošenje ili promjena određenog zakona ili na zakonu zasnovanog propisa iz oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja;

12. da bude obaviješten i da dobije stručnu pomoć o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno za vršenje funkcije delegata, a naročito:

-- o opštim pitanjima politike sprovođenja zdravstvenog osiguranja;

-- o sprovođenju politike koja je utvrđena u Zajednici Osnovnoj zajednici Lopare, samoupravnim opštim aktima i odluka njihovih organa;

-- o radu Skupštine Osnovne zajednice, vijeća, njihovih tijela, Izvršnog odbora i Radne zajednice;

-- o zakazanim sjednicama Skupštine, vijeća, radnih tijela i o pitanjima koja će se pretresati na tim sjednicama.

13. da traži obavještenja od predsjednika Skupštine Osnovne zajednice, predsjednika vijeća, predsjednika Izvršnog odbora, predsjednika radnih tijela i sekretara Osnovne zajednice o pitanjima koja se odnose na njihov rad i rad organa, čiji su predsjednici odnosno na rad Radne zajednice, a koja su mu potrebna za ostvarivanje funkcije delegata;

14. da podnese ostavku i da je obrazloži.

Član 36.

Delegat je dužan da postavlja pitanja iz prethodnog člana, kada to zatraži samoupravna organizacija odnosno zajednica odnosno delegacije koje su ga delegirale.

Delegat je dužan, po zaključcima članova Zajednice ili delegacije, pokretati inicijative za razmatranje pojedinih pitanja i iznositi prijedloge za njihovo rješavanje odnosno za donošenje odluka i samoupravnih opštih akata u Skupštini, vijećima i radnim tijelima.

Član 37.

Delegat je dužan da o radu Skupštine i vijeća, o svom radu, prijedlozima i preduzetim inicijativama obavještava članove Zajednice, odnosno delegacije, koje su ga delegirale.

Član 38.

Mandat delegata u Skupštini traje četiri godine.

Niko ne može više od dva puta uzastopno biti delegiran za delegata u Skupštinu.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata članu Skupštine na njegovo mjesto delegira se drugi delegat.

Delegatu predstaje mandat u Skupštini u slučajevima utvrđenim zakonom.

Prestanak mandata delegatu utvrđuje vijeće čiji je član.

Član 39.

Delegacije mogu, umjesto delegata delegiranog u smislu stava 1. prethodnog člana, za pojedine sjednice Skupštine ili vijeća, zavisno od pitanja koje se raspravlja, delegirati drugog člana delegacije /promjenljivi delegat/ ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Promjenljivi delegat, u smislu prethodnog stava, ima sva prava, dužnosti i odgovornosti delegata umjesto kojeg je delegiran.

U slučaju kada se postupi po odredbi stava 1. promjenljivom delegatu izdaje se posebna punomoć sa čijom se sadržinom upoznaje vijeće na početku sjednice.

Član 40.

Funkcija delegata je počasna društvena funkcija.

Prava delegata i drugih lica koja učestvuju u radu organa i tijela Skupštine i njenih vijeća na naknadu ličnog dohotka i na troškove uređuje se posebnom odlukom Skupštine.

e/ Javnost rada i obavješćavanje

Član 41.

Rad Osnovne zajednice je javan.

Javnost rada Osnovne zajednice obezbjeđuje se:

1. javnošću rada organa Osnovne zajednice;
2. obavezom organa Osnovne zajednice da obavještavaju članove Zajednice i njihove delegacije o svom radu;
3. blagovremenim i prigodnim obavješćavanjem članova Zajednice o svim važnijim pitanjima o kojima raspravljaju i odlučuju organi Osnovne zajednice i o sadržaju materijala koji se za to pripremaju;
4. podnošenjem izvještaja i informacija o radu i poslovanju Osnovne zajednice;
5. objavljivanjem informacija o radu Osnovne zajednice u sredstvima javnog informisanja;
6. objavljivanjem ovog Statuta i drugih samoupravnih opštih akata u "Službenom glasniku opštine Lopare";
7. podnošenjem izvještaja o radu Osnovne zajednice, o sprovođenju zdravstvenog osiguranja i o ostvarivanju prava radnika i drugih radnih ljudi koji se osiguravaju Skupštini opštine Lopare i drugim zainteresovanim organizacijama i zajednicama.

Član 42.

Poslovnom tajnom smatraju se:

1. određeni podaci od značaja za narodnu odbranu i drugi podaci koji su zakonom, drugim propisom ili aktom organa Osnovne zajednice utvrđeni kao poslovna tajna;
2. podaci koji po važećim propisima predstavljaju medicinsku tajnu;
3. drugi podaci za koje se zbog opštih društvenih interesa samoupravnim opštim aktom Osnovne zajednice utvrdi da predstavljaju poslovnu tajnu.

Član 43.

Radi ostvarivanja svojih samoupravnih prava članovi Zajednice imaju pravo da budu redovno i blagovremeno obaviještavani o svim pitanjima rada i poslovanja Osnovne zajednice i o provedenju zdravstvenog osiguranja, koja su od interesa za njihovo odlučivanje, davanje smjernica, zauzimanje stavova i ostvarivanje samoupravne radničke kontrole.

Skupština, Izvršni odbor i sekretar Osnovne zajednice dužni su da obezbijede redovno, blagovremeno, istinito i pristupačno obavještavanje članova Zajednice i njihovih delegacija o pitanjima, na način i u rokovima predviđenim ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Osnovne zajednice.

Materijale za obavještavanje priprema i dostavlja članovima Zajednice i njihovim delegacijama Radna zajednica ako Skupština odnosno Izvršni odbor drugčije ne odredi.

Član 44.

Organi iz stava 2. prethodnog člana obavještavaju članove Zajednice:

1. o cjelokupnom radu i poslovanju u toku godine, o korišćenju sredstava i o finansijskom stanju Osnovne zajednice podnošenjem godišnjeg izvještaja, nakon usvajanja završnog računa za proteklu godinu;
2. o finansijskom poslovanju Osnovne zajednice za šest odnosno devet mjeseci - podnošenjem informacije, nakon utvrđivanja periodičnog obračuna;
3. o poslovanju zdravstvene organizacije i o uslovima i rezultatima ostvarivanja zdravstvene zaštite i slobodne radnje rada - podnošenjem godišnjeg izvještaja zdravstvene organizacije nakon utvrđivanja završnog računa za proteklu godinu;
4. o ostvarivanju programa zdravstvene zaštite za proteklu godinu i prijedlogu programa za narednu godinu - podnošenjem informacije odnosno prijedloga programa početkom svake godine;

5. o ostvarivanju slobodne razmjene rada u protekloj godini i prijedlozima za tekuću godinu - podnošenjem informacije odnosno prijedloga sporazuma početkom svake godine;

6. o radu Skupštine, njenih organa i o obavljanju administrativno-stručnih poslova u Osnovnoj zajednici - podnošenjem izvještaja početkom svake godine;

7. o prijedlozima samoupravnih opštih akata - podnošenjem prijedloga u rokovima utvrdjenim ovim Statutom i poslovnicima Skupštine i vijeća;

8. o važnijim pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje u Skupštini Osnovne zajednice - dostavljanjem materijala i prijedloga u rokovima utvrdjenim poslovnikom o radu Skupštine odnosno vijeća;

9. o pitanjima utvrdjenim Statutom Zajednice - na način i u rokovima utvrdjenim tim Statutom;

10. o drugim pitanjima od interesa za upravljanje, odlučivanje i ostvarivanje samoupravne radničke kontrole - na način i u rokovima utvrdjenim poslovnicima odnosno posebnim odlukama Skupštine i njenih vijeća.

Član 45.

Delegati su dužni preduzimati potrebne mjere da se obaveze obavještavanja iz člana 43. i 44. izvršavaju u samoupravnim organizacijama, zajednicama i delegacijama, čiji su oni delegati.

f/ Samoupravna radnička kontrola

Član 46.

Radi ostvarivanja i zaštite svojih samoupravnih prava i interesa članovi Zajednice imaju pravo i dužnost da ostvaruju samoupravnu radničku kontrolu neposredno, preko organa upravljanja i preko posebnog organa - samoupravne radničke kontrole.

Članovi Osnovne zajednice ostvaruju samoupravnu radničku kontrolu neposredno putem razmatranja izvještaja, informacija, prijedloga, planova, programa, samoupravnih opštih akata i drugih materijala o kojima se raspravlja i odlučuje u Skupštini, zatim neposrednim uviđom u odluke, spise i isprave, ako ne predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, a imaju pravo i da se obraćaju članovima Osnovne zajednice u Radnoj zajednici za objašnjenja.

Neposrednu kontrolu iz prethodnog stava dužni su članovima Zajednice obezbjediti Skupština, sekretar Osnovne zajednice i radnici Radne zajednice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Član 47.

Skupština kao organ Osnovne zajednice u vršenju funkcije samoupravne radničke kontrole ostvaruje kontrolu nad radom Izvršnog odbora, sekretara Osnovne zajednice i radne zajednice, Radne zajednice koja obavlja administrativno-stručne poslove u Osnovnoj zajednici (u daljem tekstu: Radna jedinica Radne zajednice), razmatranjem izvještaja o njihovom radu, nadzorom nad sprovođenjem samoupravnih opštih akata, planova i programa rada i mjera za ostvarivanje utvrdjene politike, davanjem saglasnosti i uputstva za rad i za otklanjanje utvrdjenih nepravilnosti.

Član 48.

Organ samoupravne radničke kontrole u Osnovnoj zajednici je Odbor samoupravne radničke kontrole.

Odbor samoupravne radničke kontrole vrši kontrolu:

1. sprovođenje Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zajednice, ovog Statuta, samoupravnih sporazuma i društvenih ugovora i drugih samoupravnih opštih akata Osnovne zajednice;
2. sprovođenja odluka Skupštine i njenih organa i izvršavanja ugovora;
3. saglasnosti samoupravnih opštih akata i odluka organa Osnovne zajednice sa samoupravnim pravima, dužnostima i

interesima članova Zajednice, sa zakonima, Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i ovim Statutom;

4. ostvarivanja samoupravljačkih funkcija, radnih i drugih dužnosti članova Zajednice, organa Osnovne zajednice i Radne jedinice Radne zajednice;

5. odgovornog i društveno i ekonomski cjelishodnog korišćenja društvenih sredstava i raspolaganja njima;

6. obavještavanja članova Zajednice o pitanjima od interesa za odlučivanje i kontrolu u Osnovnoj zajednici;

7. ostvarivanje i zaštite prava radnika i drugih radnih ljudi koji se osiguravaju u Osnovnoj zajednici i u zdravstvenim organizacijama;

8. ostvarivanja drugih samoupravnih prava, dužnosti interesa članova Zajednice utvrdjenih zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice, ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima.

Član 49.

Odbor samoupravne radničke kontrole vrši kontrolu, podstiče i usmjerava aktivnost drugih, ukazuje im na obaveze, na mjere i rješenja za poboljšanje rada i stanja, na uočene pojave i traži otklanjanje utvrdjenih nepravilnosti. On ima pravo i dužnost da traži da svaki organ blagovremeno i u skladu sa važećim propisima vrši svoje obaveze.

Odbor vrši svoja prava i dužnosti na osnovu smjernica članova Zajednice, na prijedlog organa Osnovne zajednice ili drugih organa i organizacija ili po vlastitoj inicijativi.

Odbor samoupravne radničke kontrole je sastavljen u vršenju prava i dužnosti utvrdjenih zakonom i ovim Statutom.

Član 50.

Odbor samoupravne radničke kontrole obavještava Skupštinu, a po potrebi i članove Osnovne zajednice o uočenim pojavama, o nalazima i svojim mišljenjima.

O nalazima i mišljenjima Odbor obavještava i druge organe Osnovne zajednice ili Radnu jedinicu Radne zajednice kad se uočene pojave na njih odnose.

Poslije izvršene kontrole ostvarivanja zdravstvene zaštite radnika i drugih radnih ljudi koji se osiguravaju o uočene pojave i nalazima, pored organa iz stava 1. ovog člana, Odbor obavještava i Radnički savjet i organ samoupravne radničke kontrole zdravstvene organizacije na koju se odnose.

Član 51.

Skupština i drugi organ iz člana 50. na koje se odnose nalazi Odbora samoupravne radničke kontrole, dužni su da ih pažljivo razmotre i da otklone nepravilnosti na koje je Odbor ukazao, odnosno da obavijeste Odbor o utvrdjenom stanju, preduzetim mjerama ili o svom stavu po odredjenom pitanju.

Član 52.

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Odbor samoupravne kontrole ima pravo da se obraća organu Skupštine opštine Lopar nadležnom za vršenje nadzora nad zakonitošću rada Osnovne zajednice, društvenom pravobraniocu samoupravljanja, Službi društvenog angažovanja i drugim organima društvenog nadzora i kontrole, kao i sindikatu, i da sa njima saradjuje.

Skupština i sekretar Osnovne zajednice dužni su da Odbor samoupravne radničke kontrole obavještavaju o svim upozorenjima, nalazima i odlukama organa iz prethodnog stava.

Član 53.

Ako organi u Osnovnoj zajednici kojima se Odbor samoupravne radničke kontrole obrati radi otklanjanja nedostataka ne uklone blagovremeno te nedostatke, Odbor samoupravne radničke kontrole obavijestiće o tome Skupštinu.

Ako Skupština ne preduzme mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, Odbor samoupravne radničke kontrole obavijestiće o tome Opštinsko sindikalno vijeće Lopare, nadležne organe društvenog

naizora i organ Skupštine opštine Lopare, nadležan za vršenje nadzora nad zakonitošću rada Osnovne zajednice.

Ako Odbor samoupravne radničke kontrole smatra da se odlukom, drugim aktom ili mjerom Skupštine povređuju samoupravna prava članova Zajednice ili društvena svojina ili da je takav akt Skupština donijela protivno smjernicama članova Zajednice, ukazaće Skupštini na uočene nedostatke i o tome obavijestiti Opštinsko sindikalno vijeće Lopare.

Ako Skupština ne preinači svoju odluku ili mjeru iz prethodnog stava, Odbor samoupravne radničke kontrole može predložiti Skupštini opštine Lopare da obustavi od izvršenja odluku ili drugi akt odnosno mjeru kojim se povređuju samoupravna prava članova Zajednice ili društvena svojina.

Član 54.

Radna zajednica dužna je obezbijediti Odboru samoupravne radničke kontrole uvid u isprave, spise, izvještaje, evidencije i svu drugu dokumentaciju i u vezi s time pružiti mu potrebnu pomoć.

Odluke, zaključci i stavovi od interesa za ostvarivanje samoupravne radničke kontrole dostavljaju se Odboru samoupravne radničke kontrole.

Sekretar Osnovne zajednice dužan je da obezbijedi obavljanje administrativno-stručnih poslova za potrebe Odbora samoupravne radničke kontrole.

Odbor samoupravne radničke kontrole može utvrđivanje određenih činjenica od značaja za ostvarivanje njegove funkcije povjeriti odgovarajućim stručnjacima van Osnovne zajednice.

Član 55.

Odbor samoupravne radničke kontrole ima 5 članova koji se biraju na vrijeme od četiri godine.

Članove Odbora biraju i opozivaju članovi Zajednice u osnovnim samoupravnim organizacijama odnosno zajednicama na mjestima delegatskog sistema.

Dva člana Odbora sa upravne radničke kontrole bira članovi Zajednice - radnici, dva člana zemljoradnici, a jednog člana radnici zdravstvenih organizacija.

Listu kandidata za članove odbora utvrđuje i kandida-
cioni postupak sprovodi sindikat.

Za člana Odbora samoupravne radničke kontrole ne
biti biran delegat u Skupštini niti radnik, koji saglasno zakonu
ne može biti biran za del gata u tu Skupštinu.

Članovi Odbora mogu biti opozvani i prije isteka
mena na koje su birani.

Član 56.

Odbor samoupravne radničke kontrole radi na sjedni
a zaključke donosi većinom glasova svojih članova.

Odbor može ovlastiti pojedine članove Odbora da pre-
ju spise i dokumente i pribave polatke potrebne za vršenje samo-
upravne kontrole.

Odbor samoupravne radničke kontrole ima predsjednik
i zamjenika predsjednika. Predsjednik zakazuje sjednice, rukovo-
d njihovim radom i potpisuje zapisnike, izvještaje, nalaze i
druge akte Odbora. Kad je predsjednik odsutan ili spriječen,
poslove obavlja njegov zamjenik.

Član 57.

Odbor samoupravne radničke kontrole dužan je da o
svom radu, nalazima i zapaženjima obavještava članove Zajedni-
povremeno, po potrebi, kada to oni zatraže, a obavezno jedanp
godišnje.

g/ Odgovornost nosilaca samoupravnih
i drugih društvenih funkcija

Član 58.

Svako je u Osnovnoj zajednici dužan da savjesno vrš
svoja samoupravna prava i dužnosti i odgovoran je za njihovo
vršenje.

Organi i nosioci samoupravnih i drugih društvenih funkcija u Osnovnoj zajednici vrše svoje funkcije na osnovu i u ustava, zakona, samoupravnih opštih akata i datih ovlašćenja i odgovorni su za njihovo vršenje.

Izabrani ili imenovani nosilac samoupravne ili druge društvene funkcije lično je odgovoran za pravilno vršenje povjerene mu funkcije i ovlašćenja i može biti opozvan ili smijenjen. On ima pravo da podnese ostavku i da je obrazloži.

Za vršenje povjerenih funkcija u Osnovnoj zajednici lično su odgovorni delegati u Skupštini, članovi Izvršnog odbora, članovi Odbora samoupravne kontrole, članovi komisije za izbor i imenovanje i članovi drugih organa i radnih tijela, Skupštine i vijeća, kao i sekretar Osnovne zajednice.

Član 59.

Delegati u Skupštini odgovorni su za svoj rad članovima Zajednice koji su ih delegirali. Članovi Zajednice mogu im odati priznanje za njihov rad, uputiti kritiku ili ih opozvati.

Delegat je odgovoran za nesamoupravno ponašanje u vršenju delegatske funkcije, za neopravdano neprisustvovanje sjednicama Skupštine, organa i tijela u koje je biran, za nepriznavljanje smjernica članova Zajednice o pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje na sjednicama Skupštine i za neobavješćavanje članova Zajednice, o odlukama Skupštine, o njenom radu i o poslovanju Osnovne zajednice.

Delegati snose ličnu i materijalnu odgovornost za odluke koje su protivno upozorenju nadležnog organa sekretara Osnovne zajednice, Izvršnog odbora, Odbora samoupravne radničke kontrole, službe društvenog knjigovodstva i slično, donijeli van okvira svojih ovlašćenja.

Član 60.

Članovi Izvršnog odbora i sekretar Osnovne zajednice odgovorni su za svoj rad Skupštini koja ih je izabrala odnosno imenovala i članovima Zajednice. Oni su odgovorni za izvršavanje

odluka Skupštine i za istinito i blagovremeno obavještenje Skupštine i članova Zajednice. Oni snose i materijalnu odgovornost za štetu nastalu izvršavanjem odluka donesenih na osnovu njihovih prijedloga, ako su pri davanju tih prijedloga prikrili činjenice ili svjesno dali neistinita obavještenja Skupštini ili članovima Zajednice.

Odgovornost iz prethodnog stava utvrđuje se zavisno od uticaja na donošenje ili izvršavanje odluka.

Ako u postupku razmatranja rada izvršnog odbora Skupština odnosno članovi Zajednice nepovoljno ocijene njihov rada, ili rad pojedinog njegovog člana, Skupština može razriješiti od dužnosti Izvršni odbor ili pojedine njihove članove.

Član 61.

Sekretar Osnovne zajednice odgovoran je za zakonitost rada Skupštine i njenih organa i za ispunjavanje zakonom propisanih obaveza Osnovne zajednice. On ima pravo i dužnost da upozori sve organe u Osnovnoj zajednici na nezakonitost njihovih odluka i akata, a ako upozorenje ne bude primljeno, dužan je da o tome odmah obavijesti sekretara Zajednice, Odbor samoupravne radničke kontrole i nadležni organ Skupštine opštine Lopare.

Član 62.

Kao osnov za pokretanje postupka odgovornosti prema nosiocima neodgovornog i nepravilnog vršenja funkcija jesu radnje ili prouštavanja koje nanose Osnovnoj zajednici materijalnu, moralno-političku i drugu štetu.

h/ Samoupravni opšti akti

Član 63.

Samoupravni opšti akti Osnovne zajednice su akti kojima se na opšti način uređuju društveno-ekonomski i drugi samoupravni odnosi između članova Zajednice, način ostvarivanja, prava, obaveza i odgovornosti, unutrašnja organizacija i poslovanje u Osnovnoj zajednici.

Samoupravni opšti akti u smislu prethodnog stava su ovaj Statut, društveni dogovori, samoupravni sporazumi, pravilnici, odluke, poslovnici i uputstva.

Samoupravni opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, zakonom i načelima morala socijalističkog samoupravnog društva.

Statut Osnovne zajednice mora biti u saglasnosti sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice.

Svi ostali samoupravni opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i ovim Statutom. Odredbe drugih samoupravnih opštih akata koje su u suprotnosti sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i ovim Statutom ne mogu se primjenjivati.

Član 64.

Postupak za donošenje samoupravnog opšteg akta pokreće se podnošenjem prijedloga.

Prijedlog za donošenje samoupravnog opšteg akta mogu podnijeti:

1. članovi Osnovne zajednice i njihove delegacije;
2. delegati u Skupštini;
3. vijeća Skupštine;
4. zainteresovane organizacije ili zajednice;
5. društveno-političke i druge organizacije;
6. Izvršni odbor;
7. sekretar Zajednice.

Prijedlog za donošenje samoupravnog opšteg akta dostavlja se Izvršnom odboru pismeno obrazložen.

Član 65.

Izvršni odbor ocjenjuje postojanje osnova i izjašnjava se o potrebi donošenja predloženog samoupravnog opšteg akta, osim ako obaveza njegovog donošenja ne proizilazi iz zakona, Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zajednice i ovog Statuta.

Ako Izvršni odbor ocijeni da ne postoji osnov niti potreba za donošenje predloženog samoupravnog opšteg akta dužan je, uz obrazloženje, o tome obavijestiti podnosioca prijedloga i Skupštinu odnosno nadležno vijeće na prvoj narednoj sjednici.

Član 66.

Izvršni odbor utvrđuje osnovu i odredjuje obradjivača pripremu nacrtu samoupravnog opšteg akta.

Za obradjivača Izvršni odbor može odrediti Radnu zajednicu, radnu ili stručnu grupu odnosno komisiju koju u tom cilju obrazuje ili specijalizovanu organizaciju.

Obradjivač priprema tekst nacrtu i obrazloženja samoupravnog opšteg akta, a po potrebi i drugu dokumentaciju i dostavlja je Izvršnom odboru.

Izvršni odbor utvrđuje prijedlog nacrtu samoupravnog opšteg akta i dostavlja ga Skupštini odnosno nadležnom vijeću.

Član 67.

Nacrt Statuta Osnovne zajednice utvrđuje Skupština.

Nacrt Statuta dostavlja se članovima Osnovne zajednice i njihovim delegacijama na prethodno raspravljanje. Za prethodno raspravljanje Skupština odredjuje rok koji ne može biti kraći od 30 dana. Nakon isteka roka od 30 dana i razmatranja prispjelih prijedloga i primjedbi utvrđuje se prijedlog Statuta. Sastavljač prijedloga dužan je obavijestiti Skupštinu koje prijedloge i primjedbe nije usvojio i navesti razloge.

Odredbe ovog člana shodno će se primjenjivati i kod donošenja samoupravnog opšteg akta o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Član 68.

Za ostale samoupravne opšte akte Izvršni odbor utvrđuje prijedlog akta koji se dostavlja na javnu raspravu i utvrđuje rok za razmatranje koji ne može biti kraći od 30 dana.

Član 69.

Nakon završetka roka određenog za izjašnjavanje, Izvršni odbor razmatra prispjela mišljenja i prijedloge i utvrđuje prijedlog samoupravnog opšteg akta.

U obrazloženju prijedloga Izvršni odbor je dužan obrazložiti prijedloge i mišljenja koji nisu usvojeni i navesti razloge zbog kojih nisu uzeti u obzir.

Ukoliko se radi o jednostavnijim i manje loženim pitanjima Izvršni odbor utvrđuje prijedlog samoupravnog opšteg akta i neposredno ga dostavlja delegacijama i delegatima radi prethodnog izjašnjavanja i raspravljanja.

Član 70.

Samoupravni opšti akt je usvojen ako je za prijedlog glasalo više od polovine delegata u Skupštini odnosno nadležnom vijeću.

Član 71.

Samoupravni opšti akt objavljuje se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

Skupština Osnovne zajednice može odlučiti da se samoupravni opšti akt objavi i u "Službenom listu SR BiH".

Samoupravni opšti akt stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Skupština, odnosno Izvršni odbor mogu odlučiti da o sadržini pojedinih samoupravnih opštih akata, osim na način predviđen u stavu 1. i 2. ovog člana, obavijeste članove Osnovne zajednice i delegacije putem službenih saopštenja, prigodnih publikacija, sredstava javnog informisanja ili neposredno preko delegata u Skupštini.

Član 72.

Izmjene i dopune samoupravnih opštih akata vrše se po postupku za njihovo donošenje.

Bliže odredbe o postupku za donošenje samoupravnih opštih akata utvrđuju se poslovníkom.

Član 73.

Ako je značenje pojedinih odredaba samoupravnih opštih akata sporno, njihovo pravo značenje utvrđuje se u skladu sa odgovarajućim odredbama Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zajednice i ovog Statuta, kao i u skladu sa Ustavom i zakonom.

2. Jedinice Zajednice

Član 74.

Radi što neposrednijeg ostvarivanja svojih samoupravnih prava i interesa u oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnici i drugi radni ljudi koji se osiguravaju, njihove organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice mogu se, u skladu sa odredbama Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zajednice, organizovati u jedinice Zajednice /u daljem tekstu: jedinice/.

Jedinica se može organizovati za jednu ili više organizacija, za zdravstvenu organizaciju i korisnike njenih usluga, za naselje, mjesnu zajednicu, za ostvarivanje određenog programa, potreba, usluga i slično.

O organizovanju u jedinicu odlučuju radni ljudi - korisnici i davaoci zdravstvenih usluga zaključivanjem samoupravnog sporazuma.

Jedinica je pravno lice i upisuje se u sudski registar

Jedinica ima statut kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti članova Zajednice organizovanih u jedinicu, njena organizacija i način poslovanja.

Član 75.

Poslovima jedinice upravlja Skupština.

Skupština po pravilu ima dva vijeća: Vijeće korisnika i Vijeće davalaca usluga.

Sastav i djelokrug rada Skupštine odnosno vijeća utvrđuje se samoupravnim sporazumom o osnivanju jedinice.

Član 76.

Sredstva za ostvarivanje zadataka jedinice, obezbjeđuju se iz ukupnih sredstava Osnovne zajednice ustupanjem dijela sredstava jedinici.

Visinu sredstava koja se ustupaju jedinici u smislu prethodnog stava utvrđuje Skupština Osnovne zajednice na osnovu prethodno utvrđenih kriterija i zavisno od programa djelatnosti jedinice.

Samoupravnim sporazumom o osnivanju jedinice njeni članovi mogu, zavisno od ciljeva i interesa udruživanja, udruživati svoja, odnosno obezbjeđivati posebna sredstva.

3. Obavljanje administrativno-stručnih poslova

Član 77.

Obavljanje administrativno-stručnih, pomoćnih i njima sličnih poslova za Osnovnu zajednicu vrši Radna zajednica obrazovana za obavljanje ovih poslova za Zajednicu i Osnovne zajednice organizovane u njoj /u daljem tekstu: Radna zajednica/

Odredjene poslove iz prethodnog stava u sjedištu Osnovne jedinice obavlja radna zajednica koja je dio jedinstvene Radne zajednice.

Način obavljanja poslova iz stava 1. i 2. ovog člana uređuje se Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice, Statutom Zajednice, Samoupravnim sporazumom o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika Radne zajednice i ovim Statutom.

Član 78.

Radna zajednica obavlja za Osnovnu zajednicu slijedeće poslove iz člana 77. ovog Statuta:

1. rješava o pravima i obavezama radnika i drugih radnika ljudi koji se osiguravaju iz zdravstvenog osiguranja i isplaćuje novčane naknade i pomoći;

2. vrši finansijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove, kao i poslove potrebne za obezbjeđenje sredstava i ranje prihoda, u skladu sa zakonskim propisima i samoupravnim opštim aktima Zajednice i Osnovne zajednice;

3. obavlja plansko-analitičke poslove;

4. obavlja određene stručne i administrativne poslove u vezi sa ostvarivanjem slobodne razmjene rada i uređivanjem međusobnih odnosa korisnika i pružalaca zdravstvenih usluga;

5. sprovodi utvrđenu politiku, zakonske i samoupravne opšte akte;

6. obavlja imovinske-pravne poslove;

7. priprema samoupravne opšte akte i druge akte koje donose organi Osnovne zajednice;

8. priprema izvještaje, informacije i druge materijale o radu i poslovanju Osnovne zajednice;

9. priprema materijale za sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i njihovih radnih tijela, sprovodi odluke i zaključke i vrši druge poslove u vezi sa njihovim radom;

10. obavlja stručne i administrativne poslove potrebne za izvještavanje članova Osnovne zajednice u skladu sa zakonom, Statutom i zaključcima Skupštine i Izvršnog odbora;

11. sprovodi zdravstveno osiguranje po međudržavnim konvencijama;

12. vodi evidencije i statistiku;

13. obavlja i druge poslove predviđene samoupravnim opštim aktima iz stava 3. člana 77. ovog Statuta.

Član 79.

Radna zajednica o svom radu podnosi izvještaj Skupštini, kada ona zatraži, a obavezno jedanput godišnje.

O pripremanju i donošenju izvještaja iz prethodnog stava se sekretar Osnovne zajednice.

Zaključci Skupštine Osnovne zajednice povodom godišnjeg izvještaja obavezno se dostavljaju Savjetu radne zajednice i izvršnom odboru Skupštine Zajednice i inokosnom poslovodnom organu.

Član 80.

Za obavljanje poslova iz člana 77. do 79. stara se sekretar Osnovne zajednice.

Sekretar Osnovne zajednice odgovoran je za svoj rad Skupštini Osnovne zajednice i Radnoj zajednici. On radi u skladu sa samoupravnim opštim aktima iz stava 3. člana 77. ovog Statuta, i strukcijama Izvršnog odbora i Skupštine i inokosnog poslovodnog organa Zajednice.

Sekretar Osnovne zajednice vrši naročito slijedeće poslove:

1. donosi rješenja o pravima i obavezama radnika i drugih radnih ljudi koji se osiguravaju iz zdravstvenog osiguranja u prvom stepenu;
2. rukovodi radnom jedinicom Radne zajednice u sjedištu osnovne zajednice;
3. stara se o obezbjeđenju zakonitosti i ekonomičnosti poslovanju i o namjenskom trošenju sredstava Osnovne zajednice;
4. priprema sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i drugih radnih tijela i obezbjeđuje izvršavanje odluka i zaključaka sa tih sjednica;
5. zastupa Osnovnu zajednicu i zaključuje ugovore u skladu sa zakonskim propisima, odlukama i ovlašćenjima Skupštine i Radne zajednice;
6. stara se o izvršenju zadataka iz oblasti narodne obrane i društvene samozaštite;
7. podnosi izvještaje o radu i poslovanju Osnovne zajednice o obavljanju administrativno-stručnih poslova i o radu radne jedinice Radne zajednice;
8. potpisuje poslovne dokumente u granicama ovlašćenja;

9. vrši poslove utvrdjene samoupravnim opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Radnoj zajednici;

10. vrši i druge poslove predviđene samoupravnim opštim i drugim aktima Zajednice, Osnovne zajednice i Radne zajednice i zaključcima Skupštine i Izvršnog odbora.

Sekretar Osnovne zajednice može, u okviru svojih ovlašćenja, ovlastiti drugo lice za preduzimanje pojedinačnih pravnih radnji.

Kada je sekretar Osnovne zajednice kraće vrijeme odsutan ili spriječen da vrši svoju dužnost zamjenjuje ga radnik koga on odredi, a u slučaju duže spriječenosti radnik koga odredi Izvršni odbor.

Član 81.

Sekretar Osnovne zajednice ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Skupštine i njenih organa i radnih tijela, ali bez prava odlučivanja.

Član 82.

Sekretara Osnovne zajednice imenuje Skupština na osnovu rezultata konkursa i u skladu sa Društvenim dogovorom o kadrovskoj politici opštine Lopare.

Odluku o raspisivanju konkursa donosi Skupštine Osnovne zajednice, a konkurs raspisuje, sprovodi i predlaže kandidata Kadrovska komisija.

Sekretar Osnovne zajednice se imenuje na četiri godine i može se po isteku toga roka ponovno imenovati.

Za sekretara Osnovne zajednice može biti imenovano lice sa višom stručnom spremom, pravnog, ekonomskog ili socijalnog smjera sa pet godina radnog iskustva i sa odgovarajućim moralno-političkim kvalitetom.

Član 83.

Sva ostala prava, dužnosti i odgovornosti u udruženom radu sekretara Osnovne zajednice utvrdjena su samoupravnim opš i drugim aktima Radne zajednice.

4/ Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita

Član 84.

Članovi Osnovne zajednice imaju pravo i dužnost da u okviru djelatnosti Osnovne zajednice organizuju, ostvaruju i unapredjuju opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu.

U organizovanju, ostvarivanju i unapredjenju opštenarodne odbrane i društvene samozaštite Osnovna zajednica utvrđuje program mjera i aktivnosti, obezbjeđuje materijalna sredstva, donosi odgovarajuće samoupravne akte, preduzima i sprovodi druge potrebne i propisane mjere.

Član 85.

Društvena samozaštita obuhvata mjere, radne i druge aktivnosti koje, u skladu sa Ustavom i zakonom, preduzimaju članovi Osnovne zajednice, njihovi organi u Osnovnoj zajednici i sekretar Osnovne zajednice radi potpunijeg osiguranja sredstava i imovine, samoupravnih prava i svih drugih vrijednosti od značaja za Osnovnu zajednicu i društvenu zajednicu.

Osnovni zadaci društvene samozaštite su:

1. Osiguranje samoupravnih prava članova Osnovne zajednice;
2. razvijanje svijesti o potrebi zaštite društvenih vrijednosti;
3. razvijanje budnosti i bezbjednosti kulture;
4. otklanjanje uzroka pojava koje pogoduju ili dovode do ugrožavanja društvenih vrijednosti;
5. jačanje društvene odgovornosti, discipline i društvenog morala;
6. sprečavanje nesavjesnog vršenja funkcija i nesavjesnog poslovanja, zloupotreba neprijateljske djelatnosti i drugih društveno-štetnih radnji i kažnjivih djela.

Član 86.

Poslovi narodne odbrane i društvene samozaštite u osnovnoj zajednici obavljaju se na osnovu zakona i drugih propisa i uputstava nadležnih organa, plana priprema za narodnu odbranu, Pravilnika o organizovanju, ostvarivanju i unapredjivanju opštenarodne odbrane i društvene samozaštite i drugih samoupravnih akata Osnovne zajednice.

U slučaju neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja primjenjuju se zakoni i drugi propisi iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstva i samoupravni opšti akti Zajednice i Osnovne zajednice, ako propisima iz oblasti narodne odbrane nije drugačije određeno.

Član 87.

Nosioci poslova i aktivnosti u organizovanju, ostvarivanju i unapredjivanju opštenarodne odbrane i društvene samozaštite su Skupština, Komisija za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu i sekretar Osnovne zajednice.

Član 88.

U vršenju poslova opštenarodne odbrane i društvene samozaštite Skupština:

1. donosi samoupravne opšte i druge akte kojima se uređuju ta pitanja;
2. utvrđuje organizaciju Osnovne zajednice za slučaj neposredne ratne opasnosti ili rata;
3. donosi plan priprema za opštenarodnu odbranu kojim se utvrđuju osnovni zadaci, mjere i postupci u periodu neposredne ratne opasnosti ili u ratu;
4. utvrđuje podatke koji su od interesa za narodnu odbranu i koji se smatraju tajnom i određuje mjere za njihovu zaštitu;
5. imenuje Komisiju za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu, razmatra izvještaje o njenom radu i daje joj smjernice za rad;

6. utvrđuju i obezbeđuju potrebna finansijska sredstva;

7. vrši i druge poslove iz oblasti opštenarodne odbrane i društvene samozaštite predviđene važećim propisima i aktima nadležnih organa.

Finansijska sredstva iz tačke 6. ovog člana obezbjeđuju se kao namjenska sredstva finansijskim planom ili posebnom odlukom.

Ako se u slučaju ratne opasnosti Skupština ne može sazvati, poslove iz stava 1. vrši Izvršni odbor koji je dužan svoje odluke podnijeti na potvrdu Skupštini kada se prvi put poslije toga sastane.

Član 89.

Komisija za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu sastoji se od pet članova.

Prava, obaveze, odgovornost, djelokrug i način rada Komisije utvrđuju se Pravilnikom iz stava 1. člana 86. ovog Statuta.

Član 90.

U ostvarivanju opštenarodne odbrane i društvene samozaštite sekretar Osnovne zajednice:

1. obezbjeđuje sprovođenje zakona i drugih propisa i Zaključaka Skupštine i Komisije koji se odnose na opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu;

2. obavlja stručne i administrativne poslove, priprema potrebne materijale za Skupštinu i Komisiju u rukuje spisima;

3. u slučaju neposredne ratne opasnosti, organizuje sprovođenje propisanih mjera pripravnosti, a u slučaju rata organizuje i rukovodi pripremanje za prelazak Osnovne zajednice na ratnu organizaciju;

4. priprema i usklađuje planove narodne odbrane Osnovne zajednice sa planovima opštine.

III OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA

1. Opšte odredbe

Član 91.

Zdravstvenu zaštitu radnici i drugi radni ljudi koji osiguravaju ostvaruju u zdravstvenim organizacijama na način i pod uslovima utvrdjenim zakonom, Statutom Zajednice, ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice i Osnovne zajednice.

Član 92.

Radnici i drugi radni ljudi koji se osiguravaju biraju ljekara koji će im pružiti zdravstvenu zaštitu pod uslovima utvrdjenim ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Osnovne zajednice.

Ljekari i drugi zdravstveni radnici su dužni da poštuju opredjeljenja radnika i drugih radnih ljudi koji se osiguravaju kada traže zdravstvenu zaštitu.

Član 93.

Kada su osiguranici obavezni da sami za sebe i članov porodice odnosno domaćinstva plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje, korišćenje prava iz zdravstvenog osiguranja može se usloviti urednim plaćanjem doprinosa.

Korišćenje prava koja se na osnovu Zakona obavezno obezbjeđuju i prava u slučaju hitne medicinske pomoći ne mogu se uslovljavati plaćanjem doprinosa niti na drugi način.

Posebnim aktom nadležnog vijeća bliže se uređuju pitanja u vezi sa korišćenjem prava u smislu stava 1. ovog člana.

Član 94.

Prava iz zdravstvenog osiguranja može ostvariti lice čijemu je priznato svojstvo osiguranog lica.

Svojstvo osiguranog lica utvrđuje Osnovna zajednica na osnovu prijave o osiguranju podnijete u smislu zakona.

Lice za koje organizacija ili poslodavac ne podnesu prijavu o osiguranju može zahtijevati da Osnovna zajednica donese rješenje o priznavanju svojstva osiguranog lica.

Priznavanje svojstva osiguranog lica potvrđuje se izdavanjem zdravstvene legitimacije.

Član 95.

Ako Osnovna zajednica ne prizna svojstvo osiguranog lica ili to svojstvo prizna po nekom drugom osnovu, donosi o tome rješenje i dostavlja ga zainteresovanom osiguraniku i podnosiocu prijave o osiguranju.

Član 96.

Osnovna zajednica izdaje Uputstvo o upotrebi zdravstvene legitimacije.

2. Ostvarivanje zdravstvene zaštite

Član 97.

U ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i u postupku ostvarivanja drugih prava predviđenih zakonom, Samoupravnim porazumom o osnivanju Zajednice i ovim Statutom učestvuju zdravstvene organizacije.

Član 98.

U ostvarivanju prava osiguranih lica zdravstvena organizacija vrši naročito slijedeće poslove:

1. daje ocjenu o bolesti, određuje način liječenja, i sprovodi potrebna liječenja, propisuje lijekove, protetička sredstva, proteze i druga pomagala, prati tok liječenja, upućuje bolesnika na određeno liječenje i medicinsko ispitivanje ili na ocjenjivanje invalidnosti;

2. daje prijedlog za liječenje primjenom prirodnih faktora liječenja;

3. ocjenjuje spriječenost za rad osiguranika u slučaju bolesti ili povrede i određuje rad sa skraćenim radnim vremenom toku liječenja;

4. ocjenjuje stepen trudnoće osiguranika - radnice radi određivanja odsustva zbog trudnoće i porođaja;

5. utvrđuje potrebu odsustvovanja osiguranika sa posla radi njegovanja oboljelog člana uže porodice;

6. određuje izolaciju osiguranog lica ako postoji opasnost od zaraze;

7. utvrđuje potrebu da bolesnik ima pratioca za vrijeme putovanja i daje mišljenje o potrebi boravka pratioca za vrijeme liječenja u drugom mjestu;

8. određuje potrebu korišćenja i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika s obzirom na njegovo zdravstveno stanje;

9. utvrđuje činjenicu prekida školovanja zbog bolesti

10. vodi propisane evidencije o liječenju i opštem zdravstvenom stanju osiguranih lica;

11. vrši i druge poslove u vezi s ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu odnosno prava iz zdravstvenog osiguranja koji joj budu povjereni na osnovu drugih opštih akata i ugovora zaključenog između Osnovne zajednice i zdravstvene organizacije;

O utvrđenom činjeničnom stanju, odnosno ocjeni i mišljenju u smislu stava 1. tač. 3, 4, 5. i 6. zdravstvena organizacija obavještava organizaciju u kojoj je osigurano lice zaposleno i Osnovnu zajednicu.

Član 99.

Privremenu spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede utvrđuje zdravstvena organizacija, na način i po postupku utvrđenom samoupravnim opštim aktom Zajednice.

3. Ostvarivanje prava na novčane naknade i pomoći.

Član 100.

Osiguranici - radnici ostvaruju naknadu ličnog dohotka u svojoj organizaciji.

Osiguranci sa stalnih ljetalosti i radnici kod kojih zaposleni naknadu ličnog dohotka, koja im pripada, ostvaruju kod Osnovne zajednice.

Ostale novčane naknade i pomoći na koje imaju pravo po zakonu i Samoupravnom sporazumu o osnivanju Zajednice osiguranika ličnog dohotka ostvaruju kod Osnovne zajednice.

Osnovna zajednica se može sporazumjeti sa organizacijom u kojoj je radnik zaposlen da organizacija isplaćuje i ostale novčane naknade i pomoći osiguranicima.

Isplatu novčanih naknada i pomoći Osnovna zajednica vrši na osnovu podnesenih dokumenata, bez donošenja formalnog rješenja, ali je dužna da na zahtjev osiguranih lica izda pismeno rješenje.

Član 101.

U postupku za ostvarivanje prava na novčane naknade i pomoći po ovom Statutu, ako se primjenjivati odgovarajuće odredbe Zakona o ovšten upravnom postupku, ukoliko neka pitanja ovog postupka nisu drukčije regulisana ovim Statutom.

Član 102.

O pravu osiguranih lica na naknadu ličnog dohotka zbog nemjerne spriječenosti za rad, kad ta naknada pada na teret Osnovne zajednice, rješava se o prethodno pribavljenoj ocjeni zdravstvene organizacije, ukoliko zakonom, ovim Statutom i Statutom Osnovne zajednice nije drugačije određeno.

Član 103.

Sporazumom između Zajednice i organizacije utvrđuje se način obračuna i obezbjeđenje sredstava za isplatu novčane naknade, kao i druga pitanja u vezi sa isplatom te naknade.

Član 104.

Kada se utvrdi da postoje činjenice koje po ovom Statutu i Statutu Zajednice isključuju od prava na naknadu ličnog dohotka, isplata te naknade obustavlja se danom nastanka tih činjenica. Isplata naknade ponovo se nastavlja od dana kad prestanu okolnosti zbog kojih je isplata obustavljena.

6. Ostala pitanja o pravima na zdravstvenu zaštitu

Član 110.

Troškove zdravstvene zaštite snosi Osnovna zajednica ako osigurano lice zdravstvenu zaštitu ostvaruje na način utvrđj zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Osnovne zajednice.

Troškovi zdravstvene zaštite padaju na teret Osnovne zajednice i kad osigurano lice, zbog određenih medicinskih indikacija po uputi zdravstvene organizacije ili bez upute ako je u pitanju hitan slučaj, ostvaruje pojedine vidove zdravstvene zaštite van načina i uslova koji su utvrđjeni ovim Statutom i drugim opštim aktom Osnovne zajednice.

Član 111.

Način propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova utvrđuje se posebnim opštim aktom za čije se donošenje može ovlastiti Zajednica ili Savez zajednica BiH.

IV SAI OUPRAVNO UTVRDJIVANJE, USKLADJIVANJE I OSTVARIVANJE ZAJEDNIČKIH POTREBA

Član 112.

Članovi Zajednice udružuju svoj rad i sredstva na samoupravnoj osnovi radi zadovoljavanja ličnih i zajedničkih potreba i interesa u oblasti zdravstvenog osiguranja, unapređjivanja zdravstvene zaštite, razvoja zdravstvene djelatnosti, povećanja proizvodnosti rada i razvoja društva u cjelini.

Član 113.

Zadovoljavanje potreba iz prethodnog člana obezbjeđuje se u skladu sa potrebanu korisnika zdravstvenih usluga sa uslugama zdravstvenih organizacija i materijalnim mogućnostima

O obustavi i nastavljaju isplate naknade ličnog dohodka u smislu prethodnog stava donosi se rešenje u pismenoj formi, protiv kojeg osiguranik ima pravo žalbe shodno odredbama ovog Statuta.

Člen 105.

Ostale novčane naknade i pomoći ostvaruju se:

1. naknade putnih troškova - na osnovu potvrde nadležne zdravstvene organizacije o potrebi putovanja u drugo mesto radi pre loda ili lečenja i na osnovu dokaza o izvršenom putovanju, odnosno javljanju na pregled ili lečenje;

2. naknada troškova sahrane - na osnovu dokaza o smrti osiguranog lica;

3. posmrtna pomoć - na osnovu dokaza o smrti osiguranika i dokaza o izdržavanju člana uže porodice;

Ako osigurano lice putuje u drugo mesto udaljeno preko 100 kilometara može mu se na njegov zahtev, prije polaska na putovanje isplatiti akontacija putnih troškova.

Ovu akontaciju osigurano lice je dužno pravdati u roku od 5 dana po završenom putovanju.

4. Dospelost i rokovi za ostvarivanje
prava na novčane naknade i pomoći

Člen 106.

Prava na novčane naknade i pomoći dospjevaju:

1. pravo na naknadu ličnog dohodka:

a/ poslednjeg dana u mesecu za koji osiguraniku pripada naknada ličnog dohodka - ako privremena sprečenost za rad traje kraće od mjesec dana;

b/ poslednjeg dana u mesecu - ako privremena sprečenost za rad traje duže od mjesec dana;

2. naknada putnih troškova - prvog narednog dana po izvršenom putovanju u drugo mjesto/

3. naknada troškova sahrane i posmrtna pomoć -- danom smrti osiguranog lica odnosno osiguranika.

5. Ostvarivanje zdravstvene zaštite radnika zaposlenih u inostranstvu i članova njihovih porodica

Član 107.

Radnici koji su privremeno zaposleni u inostranstvu i članovi njihove porodice kojima se zdravstvena zaštita obezbeđuje po međunarodnim konvencijama odnosno sporazumima, kada borave na području Osnovne zajednice Lopare koriste zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim organizacijama na način i po postupku koji je određen za osiguranike radnike i članove njihovih porodica, ukoliko konvencijama i međudržavnim sporazumima nije drugačije propisano.

Osnovna zajednica Lopare vrši poslove obezbeđenja zdravstvene zaštite za lica iz prethodnog stava.

Član 108.

Osiguranicima Osnovne zajednice koji su na radu kod jugoslovenskih organizacije u inostranstvu obezbeđuje se od prvog dana takvog zaposlenja pravo na zdravstveno osiguranje koje se po ovom Statutu i Samoupravnom sporazumu o osnivanju Zajednice obezbeđuje ostalim osiguranicima.

Članovima uže porodice osiguranika iz prethodnog stava obezbeđuje se zdravstvena zaštita dok borave sa osiguranikom u inostranstvu, samo u slučaju neophodne lekarske pomoći.

Član 109.

Način ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka osiguranih lica u inostranstvu, uslove i način i postupak za upućivanje u inostranstvo radi ostvarivanja zdravstvene zaštite, regulisaće se posebnim opštim aktom za čije se donošenje može ovlastiti Zajednica ili Savez zajednica BiH.

radnika i drugih radnih ljudi Zajednice, kao i mogućnostima zdravstvenih organizacija da zadovolje te potrebe.

Član 114.

Radnici i drugi radni ljudi koji se osiguravaju iskazuju svoje potrebe i zahtjeve u pogledu vrste, obima i kvaliteta zdravstvene zaštite i načina njenog ostvarivanja.

Potrebe i zahtjevi iz prethodnog stava utvrđuju se zavisno od sredstava koja se za to izdvajaju i u skladu sa opštim bilansom sredstava za opštu i zajedničku potrošnju.

Istovremeno se iskazivanjem potreba i zahtjeva radnika i drugih radnih ljudi koji se osiguravaju, kao korisnici zdravstvenih usluga, radnici zdravstvenih organizacija kao davaoci usluga iskazuju svoje postojeće organizacione, materijalno-tehničke, kadrovske i druge mogućnosti, kao i uslove pod kojim mogu udovoljiti zahtjevima korisnika.

Član 115.

Prethodno usklađivanje potreba i mogućnosti iz člana 115. i 116. sprovodi se u delegacijama korisnika i davalaca usluga, nakon toga u vijećima Skupštine Osnovne zajednice.

Ravnopravnim odlučivanjem vijeća Skupštine prethodno utvrđuju zajedničke potrebe, interese i mogućnosti članova Zajednice.

Član 116.

Utvrđivanje i usklađivanje zajedničkih potreba u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstva i mogućnosti njihovog zadovoljavanja vrši se zaključivanjem samoupravnog sporazuma o osnovama plana i donošenjem plana zdravstvene zaštite i razvoja zdravstvene djelatnosti Osnovne zajednice.

Samoupravni sporazum - plan iz prethodnog stava usklađuju se sa samoupravnim sporazumom o osnovama plana i planom zdravstvene zaštite SR BiH i Zajednice.

Osnovna zajednica donosi srednjoročne i dugoročne planove zdravstvene zaštite i razvoja zdravstvene djelatnosti.

Srednjoročni plan donosi se za period od pet godina, za razdoblje za koje se donosi društveni plan Republike i opštine.

Plan Osnovne zajednice donose vijeća Skupštine ravnopravno i uz učešće Skupštine opštine Lopare.

Član 117.

Plan Osnovne zajednice donosi se na osnovu prethodno sklopučenog samoupravnog sporazuma o osnovama plana.

Samoupravni sporazum o osnovama plana je osnovni instrument utvrđivanja i uskladjivanja zajedničkih potreba u oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja i razvoja zdravstvene djelatnosti i za samoupravno dobrovoljno povezivanje korisnika i davalaca zdravstvenih usluga na osnovama slobodne razmjene rada. Samoupravnim sporazumom o osnovama plana utvrđuju se zajednički ciljevi i interesi koje treba ostvariti, vrste zajedničkih potreba i način njihovog zadovoljavanja u odnosima slobodne razmjene rada, osnove uticanja dopotka organizacija zdravstvene djelatnosti, obim solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba članova Osnovne zajednice, prioriteta, potrebna sredstva, međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti.

Plan zdravstvene zaštite i razvoja zdravstvene djelatnosti sadrži:

1. osnovne karakteristike dostignutog razvoja i zdravstvenog osiguranja i zdravstva u vremenu koje prethodi njegovom donošenju;
2. pokazatelje o društveno-ekonomskim kretanjima značajnim za donošenje plana;
3. razvojne ciljeve i zadatke u predstojećem planskom periodu;
4. kapacitete i kadrove;
5. obim, kvalitet i način zadovoljavanja zajedničkih potreba, i interesa;
6. uslove i oblike udruživanja rada i sredstava, odnosno slobodne razmjene rada;

7. prioritete u sprovođenju planiranih zadataka;
8. mjere i aktivnosti radi obezbjeđenja izvršenja;
9. obim i izvore sredstava;
10. statističku i finansijsku dokumentaciju.

Član 118.

U okviru plana iz prethodnog člana i na osnovu analiza i ocjene njegovog ostvarivanja u prethodnom periodu, za svaku godinu utvrđuju se programi mjera zdravstvene zaštite i razvoja zdravstvene djelatnosti.

Godišnji program utvrđuje se do kraja godine koja prethodi godini na koju se program odnosi.

Član 119.

Sprovođenje plana Osnovne zajednice i programa mjera zdravstvene zaštite ocjenjuje se najmanje jedanput godišnje prema elementima, kriterijima i mjerilima utvrdjenim u tim planovima i programima.

V MEDJUSOBNI ODNOSI U SLOBODNOJ RAZMJENI RADA

Član 120.

Medjusobni odnosi u slobodnoj razmjeni rada u Osnovnoj zajednici između radnika i drugih radnih ljudi koji se osiguravaju kao korisnika zdravstvenih usluga i radnika u zdravstvenim organizacijama kao davalaca zdravstvenih usluga /u daljem tekstu: korisnici i davaoci usluga/ uređuju se na osnovu:

1. raspoloživih sredstava u Osnovnoj zajednici utvrdjenih finansijskim planom;
2. osnova i mjerila za slobodnu razmjenu rada utvrdjenih u Zajednici;
3. programa zdravstvene zaštite koji se za svaku godinu utvrđuju u Osnovnoj zajednici,
4. plana rada odnosno programa mjera i akcija koji predloži zdravstvena organizacija;

5. standarda i normativa zdravstvene zaštite;
6. dogovorenih cijena zdravstvenih usluga;
7. drugih elemenata i kriterijuma utvrđenih za slobodnu razmjenu rada.

Program zdravstvene zaštite iz tačke 3. prethodnog stava pored ostalog obuhvata zdravstvenu zaštitu koju će pružiti zdravstvene organizacije sa područja Osnovne zajednice /vidove, vrstu, obim, kvalitet, prioritete, kadrove, način, uslove, sredstva i drugo/, zdravstvenu zaštitu koju treba obezbijediti u zdravstvenim organizacijama izvan područja Osnovne zajednice uz navođenje vrste, uslova i zdravstvenih organizacija u kojima će se ona pretežno ostvarivati, kao i visinu sredstava koja za tu zdravstvenu zaštitu treba obezbijediti.

Član 121.

Medjusobni odnosi u slobodnoj razmjeni rada u Osnovnoj zajednici između korisnika i davalaca usluga uređuju se samoupravnim sporazumom u skladu sa Samoupravnim sporazumom o osnovnim i mjerilima za slobodnu razmjenu rada i drugim samoupravnim opštim aktima donesenim u skladu sa tim sporazumom.

Samoupravnim sporazumom o uređjivanju medjusobnih odnosa u slobodnoj razmjeni rada korisnika i davalaca zdravstvenih usluga u Osnovnoj zajednici, iz stava 1. utvrđuju se medjusobna prava, obaveze i odgovornosti, vrste, obim i kvalitet zdravstvenih usluga, mjere za efikasno i racionalno obezbjeđjivanje zdravstvene zaštite i za angažovanje raspoloživih sredstava, naknada /cijena/ za obavljanje djelatnosti, za izvršenje odredjenih programskih zadataka, odnosno za vršenje usluga, način ostvarivanja uvida u ispunjenje preuzetih obaveza i drugo.

Član 122.

Pri utvrđjivanju naknade za obavljanje zdravstvene djelatnosti odnosno za izvršenje programskih zadataka ili za vršenje zdravstvenih usluga /cijena/ uzimaju se u obzir naročito: dogovoreni standardi i normativi zdravstvene zaštite, dogovoreni normativi rada, dogovoreni standardi materijala, dogovorene osnove

i pokrila materijalnih troškova i troškova amortizacije zdravstvenih organizacija i drugi elementi utvrđeni uslovima za sticanje dohotka u organizacijama udruženog rada zdravstvene djelatnosti na principima slobodne razmjene rada.

VI SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Član 123.

Sredstva za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu obezbjeđuju se na način utvrđen zakonom i Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice.

Sredstva iz prethodnog stava utvrđuju se planom Osnovne zajednice u skladu sa opštim bilansom sredstava za opštu, zajedničku i drugu potrošnju u Republici.

Član 124.

U Osnovnoj zajednici se posebno obezbjeđuju sredstva za zdravstveno osiguranje radnika, a posebno za zdravstveno osiguranje zemljoradnika.

Sredstvima radnika i radnih ljudi samostalnih djelatnosti pokrivaju se troškovi zdravstvenog osiguranja radnika, a sredstvima koja se obezbjeđuju za zdravstveno osiguranje zemljoradnika troškovi tog osiguranja.

Sredstva iz prethodnih stavova vode se na posebnim računima i odvojeno se evidentiraju.

Član 125.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koji se uplaćuju za osiguranike Osnovne zajednice i druga sredstva koja ostvari Osnovna zajednica su njeni prihodi.

Član 126.

Iz ostvarenih prihoda Osnovna zajednica izdvaja sredstva za obezbjeđenje funkcija Zajednice, utvrđenih Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i to:

- a/ za sredstva solidarnosti;
- b/ za reosiguranje;
- c/ za razvoj zdravstva na području Zajednice;
- d/ za finansiranje Radne zajednice;

e/ za podmirenje drugih obaveza Zajednice koje nastaju iz vršenja njenih prava i obaveza utvrdjenih Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice ili Statutom Zajednice, na osnovu zakona ili sporazuma osnovnih zajednica /izdvajanja u rezervu, troškovi rada organa Zajednice, troškovi platnog prometa i drugo/.

Visina i način izdvajanja sredstava iz prethodnog stava utvrdiće se posebnim opštim aktima i finansijskim planovima Zajednice.

Član 127.

Iz sredstava solidarnosti obezbjeđuju se dopunska sredstva osnovnim zajednicama koje svojim prihodima ne mogu pokriti rashode dogovorenog nivoa i standarda zdravstvene zaštite ili veće rashode koji su posljedica postojanja i raširenosti posebnih oboljenja na određenim područjima.

Član 128.

Osnovna zajednica iz svojih sredstava obezbjeđuje ostvarivanje svih prava iz zdravstvenog osiguranja utvrdjenih zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice i Statutom Zajednice, izdvajanja u rezervu, troškove rada svojih organa, troškove platnog prometa i druge obaveze po važećim propisima ili koje preuzme u vršenju svojih prava i obaveza.

Član 129.

Osnovna zajednica obrazuje sredstva rezerve za obezbjeđenje stabilnosti u poslovanju i likvidnosti u izvršavanju obaveza prema radnicima i drugim radnim ljudima koji se osiguravaju, zdravstvenim i drugim organizacijama kojima povjerava sprovođenje zdravstvenog osiguranja.

Osnovna zajednica obrazuje sredstva rezerve zdravstvenog osiguranja radnika i sredstva rezerve zdravstvenog osiguranja zemljoradnika.

U sredstva rezerve izdvaja se svake godine po završnom računu najmanje 1% od ukupnih sredstava ostvarenih po osnovu doprinosa, a mogu se izdvajati i sredstva ostvarena po završnom računu kao višak prihoda nad rashodima, kao i sredstva iz drugih izvora.

Sredstva rezerve se, u smislu prethodnog stava, obezbjeđuju po osnovu doprinosa i izdvajaju se sve dok ne budu ostvarena najmanje u visini od 10% od prosječno ostvarenih sredstava po osnovu doprinosa po završnim računima u posljednje tri godine.

Sredstva rezerve koriste se u skladu sa samoupravnim opštim aktima Osnovne zajednice i Zajednice.

Član 130.

Osnovna zajednica donosi za svaku godinu finansijski plan i završni račun odvojeno za zdravstveno osiguranje radnika i zemljoradnika.

Član 131.

Višak prihoda nad rashodima utvrđen završnim računom Osnovne zajednice može se upotrijebiti za izmirenje rashoda u tekućoj godini, unijeti u sredstva rezerve ili upotrijebiti za unapredjenje zdravstvene zaštite odnosno zdravstvene djelatnosti.

Član 132.

Višak rashoda nad prihodima utvrđen završnim računom Osnovne zajednice pokriva se iz sredstava rezerve. Nepokriveni dio viška rashoda, nakon upotrebe sredstava rezerve, pokriva se u skladu sa zakonom o uslovima i postupku sanacije.

Član 133.

Osnovna zajednica ima svoje žiro račune preko kojih se obavlja njeno poslovanje.

Zdravstveno osiguranje radnika ima poseban žiro račun na koji se uplaćuju doprinosi i svi drugi prihodi koji po važećim propisima i samoupravnim opštim aktima Zajednice odnosno Osnovne zajednice čine prihode zdravstvenog osiguranja radnika i preko kojih se plaćaju sve obaveze zdravstvenog osiguranja radnika Osnovne zajednice.

Zdravstveno osiguranje zemljoradnika ima svoj žiro račun na koji se uplaćuju doprinosi i svi drugi prihodi koji po važećim propisima i samoupravnim opštim aktima Zajednice i Osnovne zajednice čine prihode zdravstvenog osiguranja zemljoradnika i preko kojih se plaćaju sve obaveze zdravstvenog osiguranja zemljoradnika Osnovne zajednice.

U slučaju nelikvidnosti Osnovna zajednica može koristiti u vidu pozajmice sredstva drugih osnovnih zajednica, pod uslovima i na način utvrdjen Statutom Zajednice ili drugim samoupravnim opštim aktom.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 134.

Do donošenja samoupravnih opštih akata predviđenih ovim Statutom primjenjivaće se samoupravni opšti akti koji su važili do dana početka primjene ovog Statuta, s tim da se ne primjenjuju one odredbe koje nisu u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Član 135.

Do zaključivanja samoupravnih sporazuma odnosno ugovora između Osnovne zajednice i zdravstvenih organizacija po odredbama ovog Statuta primjenjivaće se samoupravni sporazumi odnosno ugovori koji su važili na dan početka njegove primjene.

Član 136.

Samoupravne opšte akte koji proizilaze iz ovog Statuta Skupština Osnovne zajednice će donijeti u roku od šest /6/ mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 137.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Lopare".

Ovaj Statut potvrđuje Skupština opštine Lopare.

SA OUPRAVA INTERESNA ZAJEDNICA
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLA

OSNOVNA ZAJEDNICA LOPARE

Broj: ol-114/78

Datum: 27. aprila 1978. godine

PREDSJEDNIK SKUPSTINE
OSNOVNE ZAJEDNICE
Kerović Dejan, s.r.

Na osnovu člana 236. Statuta opštine Lopare
("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Vijeće
udruženog rada Skupštine opštine Lopare, na sjednici od
29.6.1978. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O DAVANJU SAGLASNOSTI SKUPŠTINI OPŠTINE TUZLA
DA POTVRDI SAMOUPRAVNI SPORAZUM O OSNIVANJU
SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA TUZLA

I

Daje se saglasnost Skupštini opštine Tuzla da
potvrdi Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne
zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: o23-o2-253

Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK

VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 28. Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list SFRJ", broj 22/53 i 10/65) i člana 178. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 5/74), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeka udruženog rada, donijela je dana 29.6.1978. godine

R J E Š E N J E

RO Poljoprivrednoj zadruzi "Dojčin Lukić" Lopare dodjeljuje se bez naknade na raspolaganje poljoprivredno zemljište i to:

- k.č. br. 1235/1, oranica zv. "Krčevina u zloseljanskoj koci" u površini od 16.000 m² upisana u zk. ul. br. 308 K.O. Labucka,
- k.č. br. 1185/1, oranica zv. "Brdo" u površini od 5.950 m² upisana u zk. ul. br. 308 K.O. Labucka,
- k.č. br. 1196, oranica zv. "Brdo" u površini od 2.785 m² upisana u zk. ul. br. 308 K.O. Labucka,
- k.č. br. 1218/2, šljivik zv. "Stara bašča" u površini od 950 m² upisana u zk. ul. br. 397 K.O. Labucka,
- k.č. br. 1203, šljivik zv. "Stara bašča" u površini od 1.700 m² upisana u zk. ul. br. 308 K.O. Labucka,
- k.č. br. 1210/1, šljivik zv. "Kod kuće" u površini od 2.000 m² upisana u zk. ul. br. 308 K.O. Labucka,
- k.č. br. 1215, šljivik zv. "Kod svinjca" u površini od 4.100 m² upisana u zk. ul. br. 308 K.O. Labucka,
- k.č. br. 1216/2, bašča zv. "Četenište pod baščom" u površini od 1.600 m² upisana u zk. ul. br. 308 K.O. Labucka,
- k.č. br. 1217, šljivik zv. "Kod kuće" u površini od 2.300 m² upisana u zk. ul. br. 308 K.O. Labucka i
- k.č. br. 1218, šljivik zv. "Stara bašča" u površini od 3.400 m² upisana u zk. ul. br. 308 K.O. Labucka.

Zemljišno-knjižni ured Opštinskog suda u Tuzli - odjeljenje u Loparama će nakon pravosnažnosti ovog rješenja po zahtjevu zadruge izvršiti uknjižbu prava raspolaganja na pomenutim poljoprivrednim parcelama.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

RO Poljoprivredna zadruga "Dojčin Lukić" Lopare podnijela je zahtjev da joj se bez naknade dodjeli poljoprivredno zemljište na raspolaganje. U ovom zahtjevu br. 476/78 od 15. maja 1978. godine zadruga je navela da je k.č. br. 1235/1 u površini od 16.000 m² prodala pok. Cvijetinu Mitroviću iz Labucke koju u cijelini nakon Cvijetinove smrti uživa njegov sin Cvjetko, k.č. br. 1185/1, u površini od 5.950 m² i k.č. br. 1196 u površini od 2.785 m² prodala Radislavu Vujanoviću koji je tada živio u Labuckoj dok je sada za stalno nastanjen u Požarnici, dok je parcela k.č. br. 1218/2, 1203, 1210/1, 1215, 1216/2, 1217 i 1218 koje imaju ukupnu površinu od 16.050 m² zamjenila sa pok. Tošom Tešićem iz Labucke koja sada uživa nakon Tošine smrti njegov sin Simo.

Pošto se radi o poljoprivrednom zemljištu društvene svojine 1/1 koje je izdvojeno u poljoprivredni zemljišni fond društvene svojine i zemljišta koje je zadruga prodala, odnosno zamijenila to je Skupština opštine odlučila u smislu člana 7. Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list SFRJ", broj 22/53 i 10/65) da pomenuto zemljište dodjeli bez naknade Poljoprivrednoj zadrugi "Dojčin Lukić" Lopare kako bi ista mogla riješiti imovinsko-pravne odnose vezane za prenos navedenih parcela na kupce ili u cilju zamjene zemljišta sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima u cilju kompleksiranja zadružnog zemljišta u veći poljoprivredni kompleks. Navedena RO će nakon prenosa u zemljišnim knjigama imati pravo raspolaganja.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda BiH Sarajevo u roku od 30 dana računajući od dana prijema ovog rješenja. Tužba se šalje izvorno sudu u dva istovjetna primjerka.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 472-o4/III-2-6
Datum: 29.6.1978. godine.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 28. Zakona o poljoprivrednom fondu društvene svojine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list SFRJ", broj 22/53 i 10/65) i člana 236. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća udruženog rada, donijela je dana 29.6.1978. godine

R J E Š E N J E

Poljoprivrednoj zadruzi "Dojčin Lukić" Lopare dodjeljuje se bez naknade na raspolaganje poljoprivredno zemljište i to:

- k.č. br. 23/2 šuma zv. "Jeribasma" u površini od 5.420 m² upisana u zk. ul. br. 310 K.O. Jablanica.

Zemljišno-knjižni ured Opštinskog suda u Loparama će nakon pravosnažnosti ovog rješenja po zahtjevu zadruge izvršiti uknjižbu prava raspolaganja na pomenutoj poljoprivrednoj parceli.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

Poljoprivredna zadruga "Dojčin Lukić" Lopare podnijela je zahtjev da joj se dodjeli bez naknade na raspolaganje poljoprivredno zemljište k.č. br. 23/2 šuma zv. "Jeribasma" u površini od 5.420 m² upisana u zk. ul. br. 310 K.O. Jablanica u cilju zamjene sa Stević Stevanom iz Kozjaka čije je zemljište obuhvaćeno u kompleksu voćnjaka "Brezovača stara kuća" u K.O. Labucka.

U postupku je utvrđeno:

- da je k.č. br. 23/2 šuma zv. "Jeribasma" u površini od 5.420 m² upisana u zk. ul. br. 310 K.O. Jablanica društvene svojine što se vidi iz zemljišno-knjižnog izvodka.
- da se k.č. br. 23/2 vodi u katastru kao poljoprivredno zemljište upisano u posjedovni list broj 386/o2 K.O. Jablanica u površini od 5.420 m² što se vidi iz izvoda iz posjedovnog lista.

Pošto se radi o poljoprivrednom zemljištu koje je društvena svojina 1/1 to je Skupština odlučila u smislu člana 7. Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list SFRJ", broj 22/53 i 10/65) da pomenuto zemljište dodjeli bez naknade poljoprivrednoj zadruzi "Dojčin Lukić" Lopare kako bi ista mogla riješiti imovinsko-pravne odnose vezane za prenos pomenute parcele na Stević Stevu iz Kozjaka.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda BiH Sarajevo. Tužba se podnosi u roku od 30 dana i šalje se izvorno sudu u dva istovjetna primjerka.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 475-o4/III-2-7
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 28. Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list SFRJ", broj 22/53 i 10/65) i člana 178. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 5/74), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća udruženog rada, donijela je dana 29.6.1978. godine,

R J E Š E N J E

RO Poljoprivrednoj zadruzi "Dojčin Lukić" Lopare dodjeljuje se bez naknade na raspolaganje poljoprivredno zemljište i to:

- k.č. br. 415, oranica zv. "Krčevina" u površini od 12.165 m² upisana u zk. ul. br. 334 K.O. Jablanica.

Zemljišno-knjižni ured Opštinskog suda u Tuzli - Odjeljenje u Loparama će nakon pravosnažnosti ovog rješenja po zahtjevu zadruga izvršiti uknjižbu prava raspolaganja na pomenutoj parceli u korist zadruga.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

RO Poljoprivredna zadruga "Dojčin Lukić" Lopare podnijela je zahtjev da joj se dodjeli bez naknade k.č. br. 415 oranica zv. "Krčevina" u površini od 12.165 m² upisana u zk. ul. br. 334 K.O. Jablanica. U svom zahtjevu br. 477/78 od 15. maja 1978. godine zadruga ističe da navedenu parcelu uživa Djokić Djoko, sin Stojana iz Jablanice.

U postupku je utvrđeno da se k.č. br. 415 oranica zv. "Krčevina" u površini od 12.165 upisana u zk. ul. br. 334 K. O. Jablanica vodi kao društvena svojina sa organom raspolaganja SO-e Lopare što se vidi iz zemljišno-knjižnog izvodka br. 390/78 od 24. aprila 1978. godine.

Pošto se radi o poljoprivrednom zemljištu društvene svojine 1/1 koje je izdvojeno u poljoprivredni zemljišni fond društvene svojine to je Skupština opštine u smislu člana 7. Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list SFRJ", broj 22/53 i 10/65) odlučila da pomenuto zemljište dodjeli bez naknade Poljoprivrednoj zadruzi "Dojčin Lukić" Lopare kako bi ista mogla riješiti imovinsko-pravne odnose vezane za prenos navedenih parcela na kupce ili u cilju zamjene zemljišta sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima u cilju kompleksiranja zadružnog zemljišta u poljoprivredni kompleks. Navedena RO će nakon prenosa u zemljišnim knjigama imati pravo raspolaganja.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda BiH Sarajeva u roku od 30 dana računajući od dana prijema ovog rješenja. Tužba se šalje izvorno sudu u dva istovjetna primjerka.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 472-o4/III-2-8
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 28. Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list SFRJ", broj 22/53 i 10/65) i člana 178. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 5/74), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća udruženog rada, donijela je dana 29.6.1978. godine

R J E Š E N J E

RO Poljoprivrednoj zadruzi "Dojčin Lukić" Lopare dodjeljuje se bez naknade na raspolaganje poljoprivredno zemljište i to:

- k.č. br. 162/4, oranica zv. "Velika njiva" u površini od 2.900 m² upisana u zk.ul. br. 86 K.O. Brezje,
- k.č. br. 174, oranica zv. "Velika njiva" u površini od 6.504 m² upisana u zk. ul. br. 86 K.O. Brezje.
- k.č. br. 29 oranica zv. "Utrna" u površini od 10.604 m² upisana u zk. ul. br. 86 K.O. Brezje.

Zemljišno-knjižni ured u Tuzli - odjeljenje u Loparama će nakon pravosnažnosti ovog rješenja po zahtjevu zadruge izvršiti uknjižbu prava raspolaganja na pomenutim poljoprivrednim parcelama.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

SOUR PTK Tuzla RO PZ "Dojčin Lukić" Lopare podnijela je zahtjev da joj se bez naknade dodijeli poljoprivredno zemljište navedeno u dispozitivu ovog rješenja koje imaju ukupnu površinu od 20.008 m² u cilju kompleksiranja zemljišta ove radne organizacije. U zahtjevu br. 451/78 od 6. maja 1978. godine, zadruga u svom zahtjevu ističe da je neke od tih parcela već ranije razmjenila u cilju kompleksiranja, a neke ima namjeru da proda ili da zamjeni sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima.

Pošto se radi o poljoprivrednom zemljištu društvene svojine 1/1 koje je izdvojeno u poljoprivredni zemljišni fond društvene svojine to je Skupština odlučila u smislu člana 7. Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list SFRJ", broj 22/53 i 10/65) da pomenuto zemljište dodijeli bez naknade Poljoprivrednoj zadruzi "Dojčin Lukić" Lopare kako bi ista mogla riješiti imovinsko-pravne odnose vezane za prenos navedenih parcela na kupce ili u cilju zamjene zemljišta sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima u cilju kompleksiranja zadružnog zemljišta u jedan veći poljoprivredni kompleks. Navedena RO će nakon prenosa u zemljišnim knjigama imati pravo raspolaganja.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda BiH Sarajevo. Tužba se podnosi u roku od 30 dana i šalje se izvorno sudu u dva istovjetna primjerka.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 475-o4/III-2-7
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA UDRUŽENOG RADA
Stanislav Nikolić, s.r.

Na osnovu člana 12. Zakona o građevinskom zemljištu u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH", broj 13/74) i člana 179. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare, broj 5/74), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća mjesnih zajednica, donijela je dana 29.6.1978. godine

R J E Š E N J E

Stavlja se van snage tačka 2. u stavu 2. zaključka Skupštine opštine Lopare br. ol-18/1 od 31. marta 1969. godine kojim je Savić Luki, sinu Mihajla iz Banovića dodjeljeno građevinsko neizgrađeno zemljište u svrhu izgradnje privatne porodične stambene zgrade, i to:

- k.č. br. 333/2, oranica zv. "Luka" u površini od 400 m² upisana u zk. ul. br. 88 K.O. Kozjak.

Utvrđuje se prestanak prava trajnog korišćenja po rješenju Sekretarijata Skupštine opštine Lopare br. UP-o5-1-1527/1 od 4. aprila 1969. godine kojim je dodjeljeno na trajno korišćenje građevinsko neizgrađeno zemljište k.č. br. 333/3 oranica zv. "Luka" u površini od 400 m² upisana u zk. ul. br. 88 K.O. Kozjak u korist Savić Luke, sina Mihajla iz Banovića, jer do 31. decembra 1971. godine nije podigao privatnu stambenu zgradu niti izvršio osnovne građevinske radove.

Zemljišno-knjižni ured Opštinskog suda - Odjeljenje u Loparama će po službenoj dužnosti izvršiti brisanje prava trajnog korišćenja ukoliko imenovani bude upisan kao korisnik navedenog zemljišta.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština opštine Lopare je 31. maja 1969. godine u svom zaključku br. ol-18/1 odlučila je da se između ostalih građana koji su tražili dodjelu građevinskog neizgrađenog zemljišta dodjeli i Savić Luki iz Banovića, a opštinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove svojim rješenjem dodjeli je imenovanom uz naknadu na trajno korišćenje k.č. br. 333/3 oranica zv. "Luka" u površini od 400 m² upisana u zk. ul. br. 88 K.O. Kozjak.

Medjutim, Savić Luka iz Banovića primivši rješenje o dodjeli navedenog zemljišta nije htio postupiti po istom pa objekat u dodjeljenom roku od 31. decembra 1971. godine nije htio podići niti izvršiti znatnije građevinske radove, a u međuvremenu nastanio se u Simin Hanu SO-e Tuzla gdje je vjerovatno riješio stambeno pitanje.

S obzirom da imenovani nije podigao navedeni objekat u odredjenom roku do 31. decembra 1971. godine to je Skupština odlučila u smislu člana 12. Zakona o građevinskom zemljištu u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH", broj 13/74) da stavi van snage tačku 2. u stavu 2. zaključka Skupštine opštine i da utvrdi prestanak prava trajnog korišćenja k.č. br. 333/3 oranica zv. "Luka" u površini od 400 m². po rješenju organa uprave pa je doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, niti se može voditi upravni spor.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: UP-o5-1527/1
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA
Mehmedalija Šadić, s.r.

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH" broj 13/74) i člana 179. stav 1. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 5/74), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća mjesnih zajednica, donijela je dana 29.6.1978. godine

R J E Š E N J E

Stavlja se van snage zaključak Skupštine opštine Lopare br. 463-o4/7-27 od 18. aprila 1974. godine kojim je dodje-
ljeno na trajno korišćenje građevinsko neizgrađeno zemljište u
svrhu izgradnje porodične stambene zgrade u Šibošnici i to:

- k.č. br. 282/4, oranica zv. "Luka" u površini od 400 m2 upisana u zk. ul. br. 94 K.O. Piperi.

Utvrđuje se prestanak prava trajnog korišćenja na navedenoj parceli koje je pravo utvrđeno rješenjem Sekretarijata za privredu i komunalne poslove SO-e Lopare br. 463-o4/7-27 od 25. aprila 1974. godine u korist Nenadić Mladjena, sina Mirka iz Šibošnice.

Zemljišno-knjižni ured Opštinskog suda - Odjeljenje u Loparama će po službenoj dužnosti izvršiti brisanje prava trajnog korišćenja k.č. br. 282/4 oranica zv. "Luka" u površini od 400 m2 koja je upisana u zk. ul. br. 268 K.O. Piperi i upisana kao društvena svojina 1/1 sa organom raspolaganja Skupština opštine Lopare.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

Nenadić Mladjen, sin Mirka iz Šibošnice obavjestio je pismenim podneskom da na dodjeljenoj k.č. br. 282/4 oranica zv. "Luka" u površini od 400 m2 koja je upisana na njegovo ime u zk. ul. br. 268 K.O. Piperi nije sagradio privatnu porodičnu stambenu zgradu pa je voljan da zemljište vrati opštini, jer nema namjeru graditi privatnu porodičnu stambenu zgradu.

U postupku je utvrđeno da je k.č. br. 282/4 oranica zv. "Luka" u površini od 400 m2 brisana iz zk. ul. br. 94. K.O. Piperi i upisana u novi zk. ul. br. 268 iste K.O. kao i to da ime-
novani nije sagradio porodičnu stambenu zgradu.

S obzirom da je imenovani izrazio želju da zemljište vrati opštini to je Skupština odlučila da se stavi van snage zaključak br. 463-o4/7-27 od 18. aprila 1974. godine kojim je imenovanom
dodijeljeno navedeno zemljište na trajno korišćenje i utvrđjen pre-
stanak prava trajnog korišćenja koje je utvrđeno rješenjem organa
uprave br. 463-o4/7-27 od 25. aprila 1974. godine jer najkasnije
do 25. aprila 1975. godine nije izvršio znatnije radove na izgrad-
nji privatne porodične stambene zgrade.

Imajući u vidu da su se stekli svi zakonski uslovi za stavljanje van snage pomenutog zaključka Skupštine to je Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća mjesnih zajednica odlučila da u smislu člana 12. Zakona o gradjevinskom zemljištu u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH", broj 13/74) donese rješenje kao u dispozitivu.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda BiH Sarajevo u roku od 30 dana računajući od dana prijema. Tužba se šalje izvorno sudu u dva istovjetna primjerka.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE

Broj: 476-o4/III-2-4

Datum: 29.6.1978.godine.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA
Mehmedalija Šadić, s.r.

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH", broj 13/74) i člana 237. stav 1. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća mjesnih zajednica, donijela je 29.6.1978. godine

R J E Š E N J E

Izuzima se od ranijeg vlasnika Tojić pok. Cvijetina sina pok. Stanoja iz Lopare i njegovih nasljednika Ristić Goje iz Labucke, Stjepanović Zdravka iz Lipovica, Bogdanović Živane iz Priboja, Sekulić Save iz Lipovica i Sekulić Živana iz Lipovica građevinsko neizgrađeno zemljište koje je pravosnažnim rješenjem Odjeljenja za finansije NOO-e Lopare V.N. broj 03-1078 od 25. avgusta 1959. godine postalo društvena svojina i to:

- k.č. br. 71/19 pašnjak zv. "Bagrenik" u površini od 130 m² upisane u zk. ul. br. 279 K.O. Labucka.

Navedena parcela postaje društvena svojina 1/1 sa organom raspolaganja Skupština opštine Lopare.

Zemljišno knjižni ured Opštinskog suda u Loparama će nakon pravosnažnosti ovog rješenja izvršiti po službenoj dužnosti uknjižbu prava društvene svojine 1/1 sa organom raspolaganja Skupština opštine Lopare.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

Poljoprivredna zadruga "Dojčin Lukić" Lopare podnijela je zahtjev da joj se dodjeli građevinsko neizgrađeno zemljište k.č. br. 71/21 u površini od 300 m² koja će nastati cijepanjem k.č. br. 71/19 i k.č. br. 71/13 upisane u zk. ul. br. 279 K.O. Labucka kako bi na predmetnom zemljištu podigla samoposluga u cilju nesmetanog snabdjevanja potrošača na području opštine Lopare prehrambenom robom.

Pošto je u postupku utvrđeno da bi trebalo izuzeti k.č. br. 71/19 pašnjak zv. "Bagrenik" u površini od 130 m² upisane u zk. ul. br. 279 K.O. Labucka to je imovinsko-pravna služba saslušala nasljednika pok. Cvijetina Tojića iz Lopara njegovu unuku Ristić Goju, ženu Bore iz Labucke koja se na zapisnik izjasnila da se slaže s izuzimanjem navedenog zemljišta s tim da joj se odredi pravična naknada za izuzeto građevinsko zemljište u skladu s Odlukom o visini naknade za eksproprisano građevinsko zemljište na teritoriji opštine Lopare.

Imajući u vidu društvene potrebe od opšteg interesa za izuzimanje navedenog zemljišta u cilju izgradnje samoposluge u Loparama za snabdjevanje građana prehrambenim artiklima Skupština je odlučila u smislu člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH", broj 13/74) pa je u smislu člana 12. Zakona doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda BiH Sarajevo u roku od 30 dana računajući od dana prijema. Tužba se šalje izvorno sudu u dva istovjetna primjerka.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 475-o4/III-2-4
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidić Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA
Mehmedalija Šadić, s.r.

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o gradjevinskom zemljištu u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH", broj 13/74) i člana 237. stav 1. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća mjesnih zajednica, donijela je dana 29.6. 1978. godine

R J E Š E N J E

OOUR Šumarstvo "Majevica" Lopare dodjeljuje se uz naknadu na trajno korišćenje gradjevinsko neizgrađeno zemljište u svrhu izgradnje upravne zgrade i to:

- k.č. br. 337/1 oranica zv. "Hrastovi" u površini od 1.250 m² upisana u zk. ul. br. 115 K.O. Kozjak.

Naknada za navedeno gradjevinsko neizgrađeno zemljište određuje se posebnim rješenjem kojeg donosi nadležni opštinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove.

OOUR Šumarstvo "Majevica" Lopare dužna je u roku od jedne godine računajući od pravosnažnosti ovog rješenja podnijeti zahtjev za dobijanje odobrenja za izgradnju upravne zgrade i izvršiti osnovne gradjevinske radove.

Ukoliko u odredjenom roku ne bude zahtjev podnesen i ne budu izvršeni osnovni gradjevinski radovi Skupština opštine će svojim rješenjem utvrditi gubitak prava korišćenja i gradjenja na pomenutoj gradjevinskoj parceli.

Zemljišno-knjižni ured Opštinskog suda u Loparama će po zahtjevu imenovanog nakon pravosnažnosti ovog rješenja izvršiti uknjižbu prava trajnog korišćenja na pomenutoj parceli.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

O b r a z l o ž e n j e

OOUR Šumarstvo "Majevica" Lopare podnijela je zahtjev da joj se u cilju izgradnje upravne zgrade dodjeli na trajno korišćenje gradjevinsko neizgrađeno zemljište k.č. br. 337/1 oranica zvana "Hrastovi" u površini od 1.215 m² upisana u zk. ul. br. 115 K.O. Kozjak. Uz zahtjev je priložen zemljišno-knjižni izvodak broj 689/77 od 15. avgusta 1977. godine.

Organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove u prisustvu vještaka geometra Simikić Luke i Vasić Vase kao i predstavnika OOUR Šumarstvo "Majevica" Lopare izvršio je indentifikaciju i premjer k.č. br. 337/1 pa je utvrđeno da k.č. br. 337/1 oranica zv. "Hrastovi" upisana u zk. ul. br. 115 K.O. Kozjak ima površinu od 1.250 m². Prema izjavi vještaka do smanjivanja površine navedene parcele na 1.250 m² nastalo je novim premjerom koja se vodi u posjedovnom listu 129/01 K.O. Kozjak.

S obzirom da se radi o građevinskom neizgrađenom zemljištu koje je društvena svojina u strogom centru grada Lopara to su ispunjeni uslovi iz člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu u društvenoj svojini ("Službeni list SRBiH", broj 13/74) pa je Skupština odlučila da k.č. br. 337/1 oranica zv. "Hrastovi" u površini od 1.250 m² upisana u zk. ul. br. 115 K.O. Kozjak dodijeli OOUR Šumarstvo "Majevica" uz naknadu na trajno korištenje to je u smislu člana 12. Zakona, valjalo donijeti rješenje kao u dispozitivu.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, niti se može voditi upravni spor.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 475-o4/III-2-15
Datum: 29.6.1978. godine.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJENIK
VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA
Mehmedalija Šadić, s.r.

Na osnovu člana 14. i 15. Zakona o eksproprijaciji ("Službeni list SRBiH", broj 19/77) i člana 237. Statuta opštine Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78), Skupština opštine Lopare na sjednici Vijeća mjesnih zajednica održane dana 29.6.1978. godine, d o n i j e l a j e

R J E Š E N J E

O UTVRĐIVANJU OPŠTEG INTERESA

Utvrđuje se da je od opšteg interesa izgradnja sportskih objekata u Bobetinom Brdu te da se u svrhu izgradnje tih objekata može pristupiti potpunoj eksproprijaciji zemljišta koje je označeno kao:

- k.č. br. 499/1, šljivik zv. "kod kuće" u površini od 5.350 m², a koja je upisana u zk. ul. br. 23. K.O. Bob. Brdo čiji su zemljišno-knjižni vlasnici Pajkanović Risto, Pajkanović Čedomir i Pajkanović Radivoje, a dok je stvarni posjednik Pajkanović Risto iz Bob. Brda,
- k.č. br. 499/2, neplodno zv. "Kućiste" sa dvorištem u površini 250 m², a koja je upisana u zk. ul. br. 23 u K.O. Bob. Brdo, čiji su zemljišno-knjižni vlasnici Pajkanović Risto, Pajkanović Čedomir i Pajkanović Radivoje, a dok je stvarni posjednik Pajkanović Risto iz Bob. Brda.
- k.č. br. 498/1, voćnjak zv. "Kod kuće" u površini od 1.780 m², a koja je upisana u zk. ul. br. 24 K.O. Bob. Brdo čiji su zemljišno-knjižni vlasnici Tripković Cvija, Tripković Cvijan i Tripković Vojislav, a dok je stvarni posjednik Tripković udova Milovana Rajka iz Bob. Brda.

O b r a z l o ž e n j e

Mjesna zajednica Bob. Brdo zastupana po Medjuopštinskom javnom pravobranilaštvu iz Tuzle je Skupštini opštine Lopare podnijela prijedlog da se utvrdi opšti interes za izgradnju sportskih objekata u Bob. Brdu, a na zemljištu naznačenom u dispozitivu ovog rješenja te da se u svrhu izgradnje tih objekata može pristupiti potpunoj eksproprijaciji zemljišta na kome će se graditi navedeni objekti.

Uz podneseni prijedlog predlagač je priložio izvode iz zemljišnih knjiga za zemljište na kome će se graditi sportski objekti kao i potvrda da predlagač ima obezbjedjena sredstva za plaćanje naknade za eksproprijisano zemljište.

Razmatrajući podneseni prijedlog kao i ostale isprave priložene uz isti, Skupština opštine Lopare je na sjednici Vijeća mjesnih zajednica utvrdila da je od opšteg interesa spor-
tskih objekata u Bobetinom Brdu, a na zemljištu pobliže naznače-
nom u dispozitivu ovog rješenja te da se u tu svrhu može pristupi-
ti potpunoj eksproprijaciji navedenog zemljišta.

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 473-o4/III.2-59
Datum: 29. 6. 1978.god.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA
Mehmedalija Šadić, s.r.

Na osnovu člana 5. Odluke o Opštinskom štabu za jedinice i sastave opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u organizacijama udruženog rada i mjesnim zajednicama, a na prijedlog Koordinacionog odbora za društvenu samozaštitu i Opštinskog štaba teritorijalne odbrane, Skupština opštine Lopare na sjednici Društveno-političkog vijeća od 29. juna 1978. godine, donijela je

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA JEDINICE I SASTAVE OPŠTENARODNE ODBRANE I DRUŠTVENE SA- MOZAŠTITE U ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA I MJESNIM ZAJEDNICAMA

I

U Opštinski štab za jedinice i sastave opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u organizacijama udruženog rada i mjesnim zajednicama, imenuju se:

- za komandanta štaba ČAVALIĆ HAZIM,
- za političkog komesara i ujedno rukovodioca Seveza komunista KNEŽEVIĆ ADAM,
- za načelnika štaba TUPKOVIĆ HAMZA,
- za pomoćnika komandanta za obaveštajno bezbjednosne poslove ILIĆ JOVO,
- za pomoćnika komandanta za vojno-stručnu obuku TEŠIĆ VASILIJ,
- delegata Opštinske konferencije SSO-e delegiraće nadležni organ te konferencije,
- delegata Opštinske konferencije za pitanja društvenog položaja žena delegiraće nadležan organ te konferencije,
- za predstavnika Opštinskog štaba civilne zaštite SANDIĆ BRANKO,
- za člana štaba LJALJIĆ MUHAMED,
- za člana štaba PAJKANOVIĆ DRAGO.
- komandanta rejonskih štabova jedinica i sastava opštenarodne odbrane i društvene samozaštite su po položaju članova štaba.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Br. j : 023-02/4-229
Datum: 29. 6. 1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.
PREDSJEDNIK
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
Sreto Gavrić, s.r.

Na osnovu člana 238. Statuta opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 4/78/ i člana 5. Odluke o opštinskom štabu teritorijalne odbrane /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj 6/1-78/, Skupština opštine Lopare na odvojenoj sjednici Društveno-političkog vijeća, održanoj 29. juna 1978. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA TERITORIJALNE ODBRANE

I

se: U Opštinski štab teritorijalne odbrane imenuju

1. SPASOJEVIĆ BOGOSAV, za komandanta štaba,
2. CERIMAGIĆ ZIJAD, za političkog komesara,
3. RADOJČIĆ VLADIMIR, za načelnika,
4. CVIJETINOVIC NENAD, za pomoćnika komandanta štaba za operativno-nastavne poslove,
5. TADIĆ NEDJO, za pomoćnika komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove,
6. RADOJEVIĆ STEVO, za pomoćnika komandanta za pozadinske poslove.

II

Po jednog člana štaba delegiraće:

1. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE,
2. OPŠTINSKA KONFERENCIJA ZA PITANJE DRUŠTVENOG POLOŽAJA ŽENA.

III

Komandant Opštinskog štaba za jedinice i sastave opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, po položaju član: je Opštinskog štaba teritorijalne odbrane.

IV

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviše se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 023-02/4-2 8
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.
PREDSJEDNIK
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
Gavrić Sreto, s.r.

Na osnovu člana 5. Odluke o Opštinskom štabu teritorijalne odbrane, a na predlog Opštinskog komiteta Saveza komunista i Izvršnog odbora Skupštine opštine, Skupština opštine na sjednici Društveno-političkog vijeća od 29. juna 1978. godine, d o n i j e l a j e

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA TERITORIJALNE ODBRANE

I

U Opštinski štab teritorijalne odbrane imenuju se:

- za komandanta štaba, SPASOJEVIĆ BOGOSAV,
- za političkog komesara, ČERIMAGIĆ ZIJAD,
- za načelnika štaba, RADOJČIĆ VLADIMIR,
- za pomoćnika komandanta štaba za operativno-nastavne poslove, CVIJETINović NENAD,
- za pomoćnika komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove, TADIĆ NEDJO,
- delegata Opštinske konferencije Saveza socijalističke omladine, delegiraće nadležni organ te konferencije.
- delegata Opštinske konferencije za pitanja društvenog položaja žena, delegiraće nadležni organ te konferencije,
- komandanta Opštinskog štaba jedinica i sastava opštenarodne odbrane i društvene samozaštite je po položaju član ovog štaba.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SKUPŠTINA OPŠTINE LOPARE
Broj: 023-02/4 -228
Datum: 29.6.1978. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE
Muhidin Agić, s.r.

PREDSJEDNIK
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
Srećo Gavrić, s.r.